


DIKHONFERENSE

 Ka gona go kwa mabopaki a gago, le go tla ka gare ka morago ga go ba tšhemong, le go kwa yo mongwe a paka. Ka kgonthe ke thabile go bona Ngwanešu Jeffries. Ke mmitša Creechy, fale. Ke be ke sa tsebe o be a le ka kopanong. Gomme ke a tseba se se ra bontši go lena, le lena, go tšwa go tšeng go tšwa lepatlelong la ntwana, go tšwa moo dietša di lego fase; le go tla ka gare ka tlase ga seemo se sebotse se sa Bakriste le batho bohle mmogo, ba lokologile ka Moyeng. Ke—ke rata se, moo batho ba lokologilego, go ba le maikutlo a go lokologa. Gomme ke se sengwe ka yona. Re no se leke go itshwara bokgokgorothwana. Ba no—ba no... Ba be ba fela ba re, apola kholoro ya gago gomme o ikwele gae. Ke rata seo. Ke na le nnete bohle re a dira, a ga re?

² Feela, ke be ke nagana, ge ke lebeletše godimo fa go morwedi wa ka, Rebekah. Elelwang nako ye nngwe, ke tlogile ka kopanong. Gomme o be a le moisa yo monnyane nako yeo, yena. Gomme o na le samme yo monnyane, mengwaga ye mene bonnyanennyane. Gomme kafao Becky o mahlo a bolou le mohuta wa botelele, gomme Sarah o be a le mahlo a matsotso le mohuta wa bokopana. Kafao bobedi ba be ba le basetsana ba papa. Gomme ka kgonthe ke rata bana, gomme Morena o mphile bana tsoko ba bakaone.

³ Gomme kafao ba be ba letile go mpona. Ge ke etla ka gare, ba nyakile go bapala le nna gannyane nthatana. Kafao monna wa lešabašaba o tsene ka mahlong a bona gomme ba ile ba swanela go robala, go bapa e ka ba iri ya lesomepedi goba ya pele. Gomme sefofane ga se sa tsena go fihla tikologong mohlomongwe ya bobedi goba ya boraro mo mosong. Gomme ke ile ka gare go patlama, ke sa kgone go robala. Ke nno tšwela ntle ka kamoreng ya bodulelo, ka dula fase ka setulong. Ke motlae wo monnyane, mohuta wa, ke bolela ka bona. Gomme e be e le... .

⁴ Ka morago ga lebakana, seetša sa letšatši sa tla, gomme Rebekah, mo, a tsoga, gomme o tsebile gore ke swanetše go ba gae. Gomme—gomme o lebeletše godimo gomme o bone Sarah a sa robetše. Kafao o lebeletše tlase gomme o mpona ke dutše ka kamoreng, gomme šo o a tla, feela ka maatla ka fao a kgonnegoo, gomme a tabogela godimo ga difaro tša ka matsogo a mabedi. Gomme e ka ba ka nako yeo, Sarah, samme wa gagwe yo monnyane, a tsoga. Gabotse, o lebeletše, eupša Becky o be a šetše a mo thakoditše, go nna.

⁵ Kafao mohuta wa go bapetša se le kereke yeo e bilego nako ye telele.

6 Gomme Becky o be a le mohuta wo mosese, maoto a matelele, gomme o be a kgona go dula difarong tša ka gabotse ka kgonthe gomme bobedi bja maoto a itia lebato. O be a thekgilwe, gabotse, le a tseba.

7 Ke bolela mohuta wo bakeng sa ngwanešu wa rena wa Methodist godimo fa, o bile nako ye telele tikologong, le a tseba, le go gola gannyane.

8 Gabotse, Sarah o be a le yo mokopana gannyane. Gomme ga ke tsebe ge eba bana ba lena ba a dira goba aowa; ba ka ba a dira. Yo motee o tla dira, yo mogologolo o tla hwetša se sengwe se seswa, gomme ka gona se tla ya tlase go yo a latelago, gomme ka gona tlase go yo a latelago. Gomme—gomme Sarah o be a apere dipitšama tša Becky. Gomme e be e le dipitšama tše tša maoto a mmutla ba bego ba na le tšona, le a tseba, mohuta wa bogolo, gomme maoto a gagwe a mannyane ga se a kgone go e rwala gabotse kudu. Kafao o thomile go kgabola ntlo.

9 Gomme Rebekah a lahlela matsogo a gagwe go ntikologa, gomme a retologa go dikologa, a lebelela morago go Sarah, gomme a re, “Sarah, samme wa ka, ke nyaka o tsebe gore ke fihlile mo pele.” O rile, “Gomme ke swere papa gohle gomme ga go selo se go šaletšego.” Gabotse, Sarah o bile mohuta wa go ikwela go gatiwa gannyane, le a tseba, kafao dipounama tša gagwe tše dinnyane di retologetše tlase.

10 Gomme mohuta wa go nkgopotša, mohlomongwe dikereke tše di bego di le tseleng nako ye telele, le a tseba. Ba na le go tsena le go tšwa gohle a yona, gomme ba ka kgona go bea fase le yohle thutabomodimo gomme ba e hlatholla, le go e bolela ka Segerike, le go ya pele. Ke bapetša yeo le Rebekah.

11 Kafao nako yeo Sarah o lebelela go dikologa, dipounama tša gagwe tše nnyane tša wa, gomme a retologa gomme a thoma go boela morago ka kamoreng. Ka mokgwa wo mongwe ka ponya leihlo la ka go yena gomme ka šupetša ka mokgwa wola, gomme ka ntšhetša leoto le lengwe la ka ntle. Seo e no ba se a bego a se letile. Šo o a tla, o tabogetše godimo ga leoto le. Gomme o be a . . . maoto a mannyane a be a le a makopana, le a tseba, gomme o be a sa kgone go betha lebato. O be a le mohuta wa go tsatsampela. Kafao ke nno lahlela matsogo a ka go mo dikologa, go mo dira gore a se we, ka mo gokara kgauswi le nna. O beile hlogo ya gagwe godimo ga sefega sa ka le go robala fale nthatana gannyane. O lebeletše go dikologa go Rebekah. O rile, “Gomme Rebekah, samme wa ka,” le a bona, o rile, “ke nyaka o kwešiše se sengwe, le nna. Go ka no ba gore o be o le fao pele, gomme o ka no ba o swere papa gohle. Eupša, ke nyaka o tsebe, papa o ntshwere gohle.”

12 Kafao, kafao yeo e ka ba tsela ye go lego. Le a tseba, nka no se tsebe go tsena le go tšwa gohle. Eupša ge feela A na le nna

gohle, seo ke sohle re tshwenyegago ka sona. Re no Mo dumelela a re tšee gomme a re šomiše ka tsela ye A ratago.

13 Ka kgonthe ke leboga se go dula fa, le kopanelo ye kaone ye magareng ga baena ba bakaone ba, badiredi, tirišano yohle ya bašomi ba sebele, le se sengwe le se sengwe seo se dirilwego; bakeng sa Ramada, le bakeng sa tirišano ye kaone ya bona. Gomme ke no ba maswabi gore e no ba—feela matšatši a mane. Le a bona, o no ya go tsebeng batho, gomme batho ba thoma go go tseba, gomme gona—gona o swanetše go tloga, thwi ge ka kgonthe se sengwe se ka dirwa go—go godiša Modimo ka kgonthe.

14 Gomme dilo tše di yago pele, e ka no ba e be e le tše mpsha go ba bantši ba lena, gomme ga se la ke la e kwešiša. O ka se kgone go hlaloša selo feela bošego goba a mabedi. Gomme ka gona morago ga ge o dudišegile, ka nnete, o ka kgona. Dilo tše ntši di ile pele.

15 Lena badiša elelwang, gore, ka dikerekeng tša lena, dibeke tše di tlogo, go tla ba basadi ba etla go lena, ba re, “O a tseba, ke bile le tšhašarakano ya sesadi. E ile.” Yo motee, “Ke bile le bothata bja mogodu. Bo ile.” Nka se kgone go e bitša yohle. E no ba mogohle, tumelo e no taboga mogohle.

16 Mohlala, dinakwana di se kae tša go feta, go be go le mo—mo monna o tlile godimo mo gomme—gomme a bea seatla sa gagwe godimo ga legetla la ka. Gomme o rile. . . Ke lebeletše godimo go monna. Ke naganne, “Ke swanetše go—swanetše go tseba monna yola.” Ke mmone felotsoko.

Gomme o rile, “O a nkgopola?”

Gomme, “Ga ke dumele ke a dira.”

17 Kafao nako yeo o rile, “Ke be ke le ka kopanong ya gago ka Saskatoon, ka Saskatchewan, ka '40, e ka ba '42, goba se sengwe boka seo. Moragorago, mengwaga ye mentši ya go feta.”

18 Gomme ke rile, “Ee.” Ke naganne, “Ke bone monna yola felotsoko, eupša nka se kgone go e bea.” Gomme kafao re ile, o ile pele, a bolela.

19 Ka dinakwaneng di se kae ka thoma go lemoga, gore, mašego a se makae a go feta, ka kopanong, fao go be go le mo—mo mohumagadi, ke a dumela o be a le mohuta wa mosadi wa hlogo ye pududu a eme sefaleng.

20 Gomme ge nka be ke lebane le Bohlabela, e lego motlwae wo ka kgonthe ke no ratago go lebana le Bohlabela, gobane O tšwa Bohlabela. Ge ke kolobetša, ka mehla ke ba kolobetša ka tsela yeo. Gomme go lebeba boka. . . Ka mehla go lehlakore la ka le letona, gobane nako le nako ge Seetša se se etla ka gare, Se tšwa lehlakoreng le letona. Gomme kafao ka mehla ke leka go swarelela batho ba etla go nna go tšwa lehlakoreng le letona.

Gomme ke tla be ke eme, mohuta wa tsela *ye*, ke a nagana, maamong bjale, ka tsela ye moago o dutšego godimo kua.

21 Gomme tlase go la ngele la ka, ke hlokometše, go eme kgauswi le nna, mosadi yo moswa kudu go feta ka mo mosadi a bego a eme pele ga ka. Gomme o be a apere diaparo tše pinki. Go be go fapana le mosadi a eme fale. Ke tšwetšepele ke hlokometše, gomme ke theogetše tlase. Gomme ke . . .

22 Ga go tsela ya go e hlatholla. O no swanela go e dumela. Yeo ke phetho.

23 Ke lebeletše fase. Go be go le mohumagadi a dutše fase *mo*, thwi go la ngele la ka, gomme o be a le mohuta wa . . . Se sengwe se be se fošagetše ka yena. Gomme ke lebeletše morago, gomme nako yeo mo go be go eme monna kgauswi le yena. Ke naganne, “Go ne se sengwe sa go tlabā.” Gomme ke be ke leka go bea monagano wa ka go mosadi ke bego ke bolela le yena.

24 Gobane, le a bona, mohlomongwe, ge o šetša se sengwe se direga, le a bona, se ka no be se botša mosadi *yo* se mosadi *yo* a bilego le sona. Le a bona? Kafao, wena, go kudu . . . Gomme Sathane o robetše thwi fale bakeng sa sebakabotse se sengwe le se sengwe a kgonago. E no ba mogau wa Modimo, le a bona, gore O dumelela seo go direga.

25 Gomme ka gona ke—ke lebeletše. Ke bone mosadi yo mohuta wa . . . Yo motee o be a le yo moswa kudu go feta yo mongwe. Gomme mosadi yo motee o be a le mohuta wa . . . O be a kgeigile, a tshwenyegile kgopolong. Gomme mosadi yo mongwe o bile le mohuta tsoko wa tlaišego gampe ka kgonthe. Gomme morago monna yo . . .

26 Gomme ka tla go hwetša, mosong wo, ge ke eme mo, e be e le monna. Gomme ka re, “A ga o na le mosadimogatša yo—yo a babjago, yo a tshwenywago ke kgopolo, a gatelelwa, bjalo?”

Gomme o rile, “Ee.”

27 Gomme ke rile, “A o be a le ka kopanong, bošego pele ga bja go feta, le go dula fase go la ngele la ka, a apere mohuta tsoko wa roko ye pinki goba se sengwe?”

O rile, “Ee.”

28 Gomme yoo e be e le yena. Gomme ke ka mokgwa wo ke lemogilego monna. Ke a dumela ke . . . Ke a dumela ke ngwadile leina la gagwe fase. Ke a hwetša, ga ke kgone go elelwa gabotse kudu. Modiša M-a-c-k, o dutše fase thwi mo felotsoko. Gomme yeo e be e lokile, a e be e se yona? Gomme o mpoditše, o rile, “Mosadimogatša wa ka, mengwaga ye mentši ya go feta, o be a le ka kopanong ya gago, gomme a fodišwa semetseng ke mohlolo wo o bego o mmotša ka wona, le go mmotša ka mathata a gagwe. Gomme o ile a fodišwa semetseng; gomme dinako tše ntši, makga a mmalwa, bolwetši bja madi bja sewelo, le alesa, le dilo boka tšeo.”

29 Bjale, le a bona, go diregile eng, ge nka leka go le dira le bone se ke se rago. Mohumagadi o bile le tumelo. Le a bona? Gomme tumelo ya gagwe, o be a dumela, efela ka kgonagalo a se ne karata ya thapelo goba selo. Eupša o be a dumela, gomme mohlomongwe a tiiletii go feta mohumagadi a bile, a dutše pele ga ka.

30 Gomme bjale, ke a dumela, o boletše gore mosadimogatša wa gagwe o tlile ka gare. Gomme ge ke sa phošē, yoo ke yena a dutšego thwi fale hleng le monna. Gomme yoo ke mosadi. Yoo ke mosadi. Go mo lebelela, yoo ke—yoo ke mohumagadi, go lokile.

31 Bjale, le bona ka fao mo—mo mogau wa Modimo, go seo? Mohumagadi, gabotse, ka kgonthe o dumetše ka pelo ya gagwe yohle. Gomme tumelo ya gagwe e be e le ye kgolokgolo kudu go feta motho a eme mo, e ile go yena. Nnete, bjale, gomme morago monna o mpotšišitše, o rile, “Ngwanešu Branham, a go ne e ka ba eng ya phošo ka mosadimogatša wa ka? A o tla fola goba se sengwe?”

Ke rile, “Mohlomphegi, ga ke tsebe.”

32 Le a bona, ke wena yo a dirago pono yela. Tumelo ya gago mong e dira seo. Le a bona? Tumelo ya gago e a se dira, e sego ya ka. Ke wena. Le a bona?

33 Jesu, a eme fale pele ga batho bale, gomme mosadi yo o kgwathile kobo ya Gagwe. Ebile o be a sa tsebe ke mang a Mo kgwathilego. O rile, “Ke mang a Nkgwathilego?” Bjale, Jesu o be a ka se bolele e ka ba eng go no be a bolela. Yena, ka kgonthe, O be a sa tsebe ke mang a e dirilego. Gomme O lebeletše go dikologa, godimo ga batheeletši go fihla A hweditše mosadi yola. Le a bona? Gomme ka gona O mmoditše ka tumelo ye a bilego nayo.

34 Bjale, ke, ke be nka se tsebe. Gomme ka gona dinako tše dingwe. . . Le a bona, ye e be e se ya hlathollwa, ke a nagana. Eupša bjale, le a bona, seo wena, se o lego sona, se e lego phošo ka wena, woo ke Moya wo Mokgethwa o utolla seo. Gomme dinako tše dingwe ke a e šetša, e fetoga ye ntsho, ya moriti. Ke no se bolele selo, gobane mohlomongwe ke lehu. Gomme kafao ke no re, “Sepela, Morena a go šegofatše.”

35 Gomme mohlomongwe, ge ba dula botelele go lekanela, go no leta kua, go bona se Morena a se bolelago. Gomme ka gona seo ke se A se bolelago. Bjale, seo ke se, gore pono e bontšhitše se e lego phošo ka wena, goba se o se dirilego. Eupša gona dulang le iketle gomme le letē. Ke hlokomela batho ba no sepela. Le a bona? Dulang le iketle. E nong go ema fao gomme le letē, gomme le bone se A se bolelago, gomme ka gona le a hwetša.

36 Ge e etla morago, gomme ke bona pono ya se o yago go ba sona. Seo se laetša se o bego o le sona. Ka gona, ge nka kgona go bona se o yago go ba sona, o tla se hlokomela, ka mehla ke O RIALO MORENA. Gomme gona, gona le marakeng seo, gomme

le bone ge seo se sa direge feela ka mokgwa woo. Se ka se tsoge sa šitwa, ge e le pono.

³⁷ Sese eng. Ke ne boitshepo. Ge pono e etla, e mpoditše, mosong wo, gore George Washington o be a eya go tsoaga go tšwa serapeng sa mabitla a dipresente, go nna go ya kua le go mmitša, ke tla laletša lefase go tla go e bona e dirwa. Nnete. E ka se šitwe. E ka se kgone go šitwa. Ga se ya ke ya tsoge, gomme e ka se tsoge, ge feela o sa leke go šomiša kgopolo ya gago. Gomme bjale makga a mantši . . .

³⁸ Ke nagana bohle re pentecostal fa, mosong wo, a ga re? Makga a mantši, moo ke naganago gore batho ba ba mafolofolo, le a bona, le hwetša kgahlego gore Morena o boletše *bjalo le bjalo*. Gomme o a e bolela, mola ka kgonthe e se gona. Gomme seo se tla ba phošo go bolela seo. Le a bona? Le leta go fihla le tseba gore Modimo ka kgonthe o boletše, gomme go tla phethagala nako le nako. Eupša ge o no kgahlega go bolela seo, o ka no se bolela, eupša . . . Gomme ge o dira seo, seo se hlola selo se sengwe go swana le kekišo ya senama. Gomme wena, ka kgonthe, ngwanešu, kgaetšedi, ga go thuše Modimo; e šitiša Modimo. Le a bona? Gomme mohlomongwe Modimo o go bitša go ba hla—hla hlatse goba se sengwe gape. Gona o dula go rereša go se Modimo a go botšago go se dira. Eba hlatse ya therešo.

³⁹ Bjale, ye e bile kopano ye kgolo, se sengwe sa sehlopha se sekaonekaone sa tumelo ka morago ga ka, sa bona badiredi, bao nkilego ka dula le bona. Gomme batho ntle ka go batheeletši ba be ba makatša. Gomme ke no ba maswabi gore re no swanela go tswalela ka pela kudu ka tsela ye. Eupša ke a holofela, letšatši le lengwe, ge e ka ba thato ya Morena, go ba morago.

⁴⁰ Ke a thanka molaodi mo, Ngwanešu Borders, o tsebišitšwe go batho, gomme ke no rata gore yena a emelele. Ngwanešu Roy Borders o bile le nna ka go go katana go gogolo go gontši. A o ka no ema, Ngwanešu Borders. O kokobetše kudu. Ngwanešu Borders ga a tsebe se, eupša e nteile gape. Ke ya go mmošša bjale. Gomme Ngwanešu Borders ke monna wa go babja. Ke no swanela go kopana le yena le go ya—go ya le yena, ka morago ga tirelo ye mosong wo. Ngwanešu Borders, ke a holofela ga e go tšhoše. Eupša Morena o swanetše go kgwatha Ngwanešu Borders, gonabjale. O na le belefe e a tswalela ka pelong ya gagwe. Yeo ke nnete tlwa. Ga se ka ke ka bolela le yena gape go feta se le mponago sefaleng, eupša yeo ke therešo.

⁴¹ Ke ya go botša mosadi yo ge Moya wo Mokgethwa o sa le godimo ga ka, gomme ke swanetše go tlogela nako yeo, le a bona, gobane e no thoma go sepela. Mohumagadi yo a dutšego godimo fa bjale, a lebeletšego ka tsela *ye*, monna yola o kgopetše. Ga se selo sa go hlobaetša. Ke phetogo ya bophelo, feela menophose, a go lapa, maikutlo a go lakaletša, le go hlakahlakana gohle. O tla

ba gabotse. Se boife. Le a bona? Seo e no ba se e lego sona. Bjale, Moya wo Mokgethwa wo mogolo, ka Bogoneng bja Gagwe!

42 Ke na le mosetsana yo monnyane mo yo monna a sa tšwago go bolela ka yena, ke na le dilo tše dingwe di ngwadilwe fase mo. Mo—mo mosetsana yo monnyane o dirilwe karo, ka Phoenix, maabane, go tlošwa ga pshio, goba se sengwe, go tšwa kerekeng ya Ngwanešu Outlaw, monna yo a lego mogohle ke yago. Ge e le ka bokgole bja lekgolo, goba a mabedi, dimaele, monna o tsenela kopano ye nngwe le ye nngwe. Gomme yo mongwe wa maloko a phuthego ya gagwe o fa mosong wo. Gomme mosetsana yo monnyane o dirile karo, bakeng sa sešo mo pshiong, gomme se a phera. Modimo a nnoši a ka phološa bophelo bja ngwana yola.

43 Mosetsana yo monnyane wa sefoa yo Ngwanešu Jenkins a boletšego ka yena! Oo, go no ba bontši kudu bjoo bo babjago le go hloka.

44 Gomme bjale, feela pele re eya go karolo ya go bolela ya tirelo, ke tla no rata go rena go rapela nakwana. A re inamišeng dihlogo tša rena. Gomme ge go na le dikgopelo tše dingwe, e no phagamiša seatla sa gago.

45 Tate wa rena wa Legodimong, re a rutwa, ka go Mangwalo a magolo a Makgethwa, Mantšu a a šušumeditšwego a Modimo, a beilwego ka go ngwalwa, gore, “Re tla dula mmogo ka mafelong a Magodimong ka go Kriste Jesu.” Gomme re ikwela seo mosong wo, go bona se—se sehlopha sa batho ba go tlemelwa Legodimo, se dirilwe ka dikerekemaina tšohle tša go fapana, se dutše mmogo. Go lebelela ntle godimo ga bona le go bona ba bangwe ba banna bao ba lego bogolwane go mpheta, masogana tsoko a etla pele; gomme feela bjalo ka matlakala le matšoba, le tlhago yohle e šoma, a kgale e a tloga gomme a maswa a a tsena. Tate wa Legodimong, re a Go leboga bakeng sa Moya wo Mokgethwa, woo o re fago tiišetšo ye kgolo ye, gore Letšatši tsoko le legolo re tla kopana gape.

46 Re a Go leboga bakeng sa maatla a Gagwe a magolo. O thuša mabofokodi a rena. Gomme re rapelela mosetsana yo monnyane yo yoo a—yoo a bilego le sešo se sa go tlošwa pshiong, gomme ke kankere. Morena Modimo, gaogela mosetsana yo monnyane yo. Ke a nagana, go ka reng ge e be e le ngwana wa ka? Ke moratwa wa yo mongwe. Ke a rapela gore O e fodiše. A nke maatla a Sathane a tšewe go tšwa go yona. A nke ngwana yola a phele go letago la Modimo.

47 Šegofatša, ke a rapela, mosong wo, yo monnyane, mosetsana wa sefoa yo a boletšwego. Ke a rapela gore O tla fa go kwa morago go mosetsana yo monnyane yola, mosetsana yo monnyane wa Jenkins.

48 Ke a rapela, Tate wa Legodimong, bakeng sa Ngwanešu Borders, ngwanešu wa ka yo bohlokwa, bjalo ka ge re bona

Sathane a leka go mo tloša tšhemong. Modimo, re mo tleleima bakeng sa Mmušo.

49 Gomme re rapediša dikgopelo tšohle tše tša go ikgetha. Gomme bakeng sa mohumagadi yo yoo bošegong bjo bongwe a emego fale, tumelo yela e sepelela godimo, bjale O mo hlalošeditše yona, Morena, gomme bjale go tla loka. Re a Go leboga bakeng sa se. Re a rapela gore O tla tšwelapele go ba le rena.

50 Šegofatša badiredi ba. Šegofatša bohle ba ba thušitšego; borammino, khwathete ye nnyane ye yeo e opetšego, le khwathete go tšwa kerekeng godimo fale, bona masogana a makaone, ka gore mohumagadi o re fa tša go ikgetha. Gomme dilo tšohle tše, Morena, tšona ke—tšona ke tše ntši kudu go elelwa ka monaganong wa rena, eupša Wena o di tseba tšohle.

51 Bakeng sa Ramada Inn ye, bakeng sa monna yola yo mokaone yoo a emego fa dinakwana di se kae tša go feta, le go re, “Modimo a go šegofatše.” Modimo, re a rapela gore e tla retologela go yena, le gore a ke, Morena, a tlatšwe ka Moya wo Mokgethwa, a be hlatse ye kgolo ka lefaseng, ya Jesu Kriste, selo se segologolo se ka diregago, Tate.

52 Bjale re a rapela gore O tla šegofatša Ngwanešu Tony le banna ba bakaone ba mo, ebile le go beng ba maloko a kereke. Gomme, efela, ba a leka, Banna ba Kgwebo, ba ikgobokanya bonabeng mmogo, go dira hlatse ye nngwe. Modimo efa matsapa a bona, ba tlatšwe ka Moya le go hlatha ka go tseba ba dire eng le mokgwa wa go dira bakeng sa Morena Jesu.

53 Šegofatša Molaetša mosong wo, Morena, ge ke bolela. Gomme ke a rapela gore O tla O tlotša ka ditšhegofatšo tša Gago. Gomme ge re tloga, re ka bolela boka bale ba tšwago Emause, “Dipelo tša rena di swele tseleng.”

54 Gona, Tate, ge go na le motho wa go se phološwe ka fa, yo a sa Go tsebegeo, goba feela moleloko wa kereke, a nke maatla a magolo a Moya wo Mokgethwa a utolle go bona tlhoko ya bona lehono ya phološo ka tsela ya Modimo ya maleba, tsela e nnoši, Jesu Kriste, ka gore re e kgopela Leineng la Gagwe. Amene.

55 Ke a le leboga gape. Selo se tee ke lebetšego go se bolela, nakwana ya go feta. Ba. . . Ngwanešu Tony, ge a gatetše ntle go koloi mantšiboeng a go feta, o rile. . . Ke rile, “Ga se nke ka lebelela go. . .” Ke bile ka bodireding bjale mengwaga tsoko ye masometharo tharo. Ke be ke diša tabarenekele ka Jeffersonville lebaka la mengwaga ye lesomešupa, ga se ka tsoge ka ba le mogolo wa peni. Gomme ga se ka tsoge ka tšea moneelo, matšatši ohle a bophelo bja ka. Ga se ka tsoge ka tšea, ka tsoge ka ikemišetša go tšea o tee. Gomme bošegong bja go feta Ngwanešu Tony o boletše gore ba be ba. . . Ke rile, “A o dirile ditshenyegelo?”

56 Kwešišo, ge ke kopane le ngwanešu yo mokaone yo, Brock. Gomme a ke hlabošitše yeo gabotse, “Brock”? Gomme Ngwanešu Gilmore, le ba bangwe ba baena ba bangwe godimo kua, bošego bjo bongwe. Ke rile, “Bjale, ba botšišitše ka ga seemo sa mašeleng.” Ke rile, “Feela e ka ba eng ditshenyegelo di lego, seo ke sohle se lego go yona.”

“Gabotse,” o rile, “re nyaka go go tšeela moneelo.”

57 Ke rile, “Aowa, aowa. O se ke wa dira seo. Ke—ke hwetša—ke hwetša ditolara tše lekgolo ka beke go tšwa kerekeng ya ka gomme seo se a e hlokomela,” ke rile, “Nna, se sohle ke se hlokago. Nna, ga ke hloke selo, le a bona.” Nna, ke nagana ka godimo ka lehlakoreng le lengwe, Kua, se sengwe godimo Kua. Gomme ke a tseba gore—gore ke lekile go boloka bodiredi bja ka . . .

58 Ba bantši kudu ba tlile, le molaodi, ba re, “Ngwanešu Branham, e swanetše go ba ka go dietša tša go phadima.”

59 Gomme mopresitente wa Four Rose Whiskey o be a le godimo go lefelo la rena, fa nako ye nngwe ya go feta, gomme o tlišitše morwedi wa gagwe. Gomme o rile, oo, mosetsana yo monnyane o nyakile go fola. Gomme o rile o be a kwele ka ga yona, gomme o ya go ba le karo. Gomme kafao ba rile . . . Oo, o be a nyaka go tla godimo. O be a sa nyake go dirwa karo.

60 Gabotse, o kitimetše thwi ka gare ge ke be ke bolela, a nyaka go rapelelwa thwi nako yeo, a swanela go ba thwi nako yeo. Gabotse, bjale, o be a sa kgone go dula. Mmagwe o be a le ka morago ga gagwe. Kafao mme o tlile ka morago ga kamora, a dula fase ka tebelelego yela ya go ngangabala. Kafao nako yeo re tlile godimo, ra rapelela mosetsana yo monnyane le go ya morago.

61 Gabotse, matšatši a mmalwa ka morago ga fao, ngaka o be a rile, o rile, “Go lokile. Ke sehlopha sa bošilo.” O rile . . .

62 Eupša o rile, “Aowa, ke ikwela gabotse. Ga go go bothata bja lelana ka nna. Ke gabotse le go kgahliša.”

63 Kafao morago ba ile pele, matšatši a mane goba a mahlano. Morago ga lebakana . . . Le a bona, feela bjalo ka ge ke e hlalošitše, morago ga e ka ba diiri tše masomešupa pedi, seka sela se tsupologagape ge ka kgonthe o fodišitšwe, le a bona, phodišo. Ga ke bolele ka mehlolo. Gomme se tsupologilegape ka gobane lelana le thoma go kokomoga. Gomme ngaka o rile, “Bjale, o a bona? Bjale bokaone o ye o hwetše moreri yola wa mopshikologilegape.”

64 Kafao gona, a ka se dire karo. Eupša, nnete, ge go be go le e ka ba ditolara tše makgolo a lesometlhano di amegago, a—a—a ka kgona go e dira. O rile a ka se ke, eupša o e dirile. Go diregile go ba mogwera wa ka go bašomi bale, gore, ge ba tlošitše, ba butše mosetsana, go ntšha lelana, go be go se selo sa pošo. Le a bona? Ba dirile karo ya lefeela. Ba nno tlogela lelana fale, gobane ebile

le be le se la amega ka tsela efe. Gomme ngaka a tla, a mpotša ka yona, mogwera wa ka go bašomi bale, yo a thušitšego go dira karo.

65 Bjale le bona se e bego e le sona. O be a thantsšetšwe gohle gomme a sa tsebe feela mogwa wa go swarelela go tumelo yela. Le a bona? Gomme fao ga re hwetše sebaka go hlaloša seo. Ka gona seo se dirile. . . Ngaka mogwera wa ka o boditše mme, gomme o rile, “Lelana le sa le gona.” Ba rile, “O be a hloka lelana, gomme le be le se la swaetšwa. E be e se selo go lona, le gatee, feela go ba sekeng ka go phethagala, pinki; feela, oo, go swana le ge le be le swanetše go ba.”

66 Gomme mme o bile modumedi. Morago o rile go nna, “Se se hlokegago go dirwa, ke, bodiredi bja gago, ga se go dula fase khoneng le sehlopha sa—sa feela batho ba tlwaelo. Bo swanetše go phatlalašwa go kgabaganya naga mogohle, bo swanetše go ba godimo ga matlapakwalakwatšo.” Bjale seo e no ba se diabololo a se nyakago. Yeo ke nnete. Le a bona? Eupša, aowa, ga ke e nyake ka mogwa woo.

67 Ke—ke e nyaka gore ke kgone go no etela e ka ba kae, go dira e ka ba efe. E ka ba kae Morena a bitšago, ke moo ke nyakago go ya. Feela moo A no bo bolokago bo kokobetše, le go lesa Morena a re šuthišetše kae kapa kae A ratago go re šuthišeša.

68 Gomme bjale, go lena batho, ge le. . . bao le rapeletšwego, ge le. . . Ka morago ga e ka ba diiri tše masomešupa pedi, tshenyego e a tsena. Re tseba seo. Go bola go tsena ka morago ga diiri tše masomešupa pedi. Ge se sengwe se tšwelelagape. . . Ge ka kgonthe o dumela seo, ka pelo ya gago yohle, ga se gona se yago go e thibela. O a e dumela, go le bjalo. Dula thwi le yona. Go tla loka. A ga o. . .

69 Eupša o ka se kgone go e fora bjale. O swanetše ka kgonthe go e tseba, gore e dirilwe. Le a bona? Go na le phapano ye ntši gare ga kholofelo le tumelo. Kholofelo e no se holofela. Tumelo e a tseba e dirilwe. Kafao, yeo ke phapano.

70 Bjale, mosong wo, ga ke nyake go le swarelela. E šetše e le iri ya lesome, gomme, le a bona, e ka ba metsotso ye tshela morago, ka sešupanako se seo Billy a mphilego sona.

71 Gomme bjale ke nyaka go bala temana go tšwa go puku ya Jesaya, tema ya 1, bakeng sa feela ditshwayo tše nnyane. Gomme ke na le Mangwalo a mangwe a ngwadilwe fase mo, ao nka šupago go wona. Gomme go no le swarelela e ka ba metsotso ye masometharo, morago re tla ba komana go sepela, Morena ge a rata. Jesaya, tema ya 1 gomme temana ya 18.

Etlang bjale, gomme a re sekišaneng, go rialo MORENA: le ge dibe tša lena di le tše khubedu, di tla ba. . . tše tšhweu bjalo ka leswele; le ge. . . di le tše khubedu bjalo ka madi, di tla ba tše tšhweu bjalo ka wulu.

72 Bjale, Morena a oketše ditšhegofatšo tša Gagwe palong ya Lentšu la Gagwe. Gomme ke nyaka go bolela ka thuto ya: *Dikhonferense*. Go swara khonferense!

73 Morena, šegofatša Lentšu bjale, gomme a nke dipeu di wele ka dipelong tša rena, moo re nago le tlhoko. Gomme, Morena, a nke ya ka e bulege, le ye nngwe le ye nngwe mo, gore re kwešiše iri ye re phelago le se re swanetšego go se dira. Leineng la Jesu re a e kgopela. Amene.

74 Go bolela ka dikhonferense, re—re kwa ka ga bontši kudu bja yona mo matšatšing a. Se sengwe le se sengwe ke khonferense. Gomme, gabotse, seo ke se re lego fa mosong wo ka go sona, ke khonferense. Gomme re kwa bontši kudu bja tšona, le mafelo a mantši bjalo a go fapana di swarwa, dilo tše dintši kudu tšeo di phethagaditšwego ka dikhonferense. Ke nagana gore ke selo re swanetšego go se dira, ke go ba le khonferense. Gomme ka mehla, ge di swarwa, ka dinako tša ditšhoganetšo. Ka mehla ge—ge tšhoganetšo e kgatlampana, gona le swara khonferense. Le bitša khonferense ya ka pela. Gomme re nagana ka yona ka go mabaka ale.

75 Bjale, fa, bontši bja lena le kgona go elelwa... mohlala, khonferense ye re bilego le yona ka go tlelelo ya lefase, ge Jeremane le lefase ka moka ba be ba le ntweng, ge Mopresitente Roosevelt a be a le mopresitente wa United States. Gomme—gomme go be go le ba bangwe ba bagolo ba bane, ba e bitša. Ba swere, se ba se beditšego “Khonferense ya Bagolo ba Bane,” ya Churchill. Gomme ba kopane mmogo, gomme ba ile ba swanela go ba le se ba se beditšego Khonferense ya Bagolo ba Bane ya lefase la go lokologa, ka baka la gore ba be ba swanetše go tla mmogo le go kgobela dikgopolo tša bona mmogo, le go tsena ka go leano felotsoko, gobane lenaba le be le batamela, gomme o—o swanetše go emišwa.

76 Gomme ka gona ba—ba be ba swanetše go tla mmogo, gore ba kgone, e ka ba dihlahlefihlalfi tša dihlopha. Gomme ka gona yo motee o tla hwetša kgopolo ya yo motee, le kgopolo ya yo mongwe, gomme ka gona ba e kgobela mmogo, le go bona se ba tlilego ntle le sona. Yeo e be e le Khonferense ya Bagolo ba Bane. Gomme moo ba swanetšego go ratha morago, moo ba swanetšego go bea mašole a bona, a itšego, boka Sešole sa Bohlano, le Sešole sa Bone, le Sešole sa Lesome, le go ya pele, le ka fao ba bego ba ka kgona go šoma mmogo, le moo lenaba le bego le na le dibo tša gagwe.

77 Gomme ge le ka hlokomela, ka mehla ba leka go betha mongetsana wola. Woo ke mothalo wa bophelo. Gomme ka mehla ke, go ratha lenaba! Ge o nyaka go le bolaya, o swanetše go le ratha ka go lefelo le bohlokwa. Ge o sa dire, ga o le bolaye. Gomme kafao kagona, feela selo se tee go dirwa.

⁷⁸ Go no swana le go bea kopano. Ge re ka kgona go tšea m—m Mmušo wa Modimo, bjalo ka ge batho ba boletše makga a mantši, ka bodireding, gomme boka go tsofola morago go mosadi, o rile, “Ge o ka tšea le go tliša batho ba bagolo mmogo, menagano ye megolo, le go e bea mmogo, gomme morago wa e ratha go tloga thwi fao.” Eupša, le a bona, o ratha selo sa phošo. Le a bona?

⁷⁹ Ge nka kgona go tliša badiredi mmogo, ge nka kgona go hwetša sehlopha sa banna ba go phološwa ke Modimo mmogo, le go ba dira ba bone maatla ao a lego ka go Kriste Jesu, gore—gore ka kgonthe O phela ka dipelong tša rena, le go kgona go tseba dikgopolo tša monagano, le go bolelelapele, le go bolela pele, le—le go e dira e phethagale, gona badiredi bale ba tla šušumetšwa gomme ba tla e iša go batho ba bona. Gomme le bona se ke se rago? Go na le lefelo la go ratha, moo dithunya di dutšego bjale.

⁸⁰ Gomme ka go Bagolo Ba Bane ba bile le khonferense yela ye kgolo. Gona re bile le khonferense ye nngwe yeo e biditšwego Khonferense ya Geneva. Ke na le nnete ba bantši ba lena le elelwa ge ba be ba swanetše go ba le kho—kho Khonferense ya Geneva. Gomme go bile le ye nngwe a biditšwego Khonferense ya Paris, ge ba kopane ka Paris. E no ba kgafetšakgafetša, nako yohle, khonferense ka morago ga khonferense ka morago ga khonferense, go kopana mmogo, gobane tlhoko ke ye kgolo bophelong bja setšhaba. Bjo—bjo bjoko bja lefase bo bonala go hlakanywa kudu gore o no se tsebe kae, o dire eng. Gomme lefase ka moka le tšhogile go iša lehung gonabjale.

⁸¹ E nkgopotša ka mošemane yo monnyane a eya gae bošego bja leswiswi, a eya go kgabola serapa sa mabitla, a letša molodi. O no letša molodi ka maatla ka fao a kgonago, gobane o no be a iphora, yenamong. Ga—ga—ga a nyake go nagana gore o tšhogile, eupša o letša molodi go leka go ipea pelwanatšhwana ka boyena. Eupša tlase ka botlase bja yona, o tšhogile, “Ka morago ga leswika la lebitla le lengwe le le lengwe go na le setatšane.” Goba, le a bona, o tšhogile, gomme o letša molodi feela mohuta wa go ikhomotša yenamong.

⁸² Gomme ke ka baka leo re nago le ditšiebadimo tše ntši kudu lehono mo seyalemoyeng le thelebišeneng, tša banna, go swana le banna ba ba nago le ditalente, baopedi go swana le Ernie Ford le Elvis Presley, bašemane bale ba rekišago ditokelotswalo tša bona bakeng sa togotogo ya moro. Ba tšwela ntle kua, gomme tšohle o swanetšego go ba tšona ke rametlae, goba go dira motlae tsoko, goba—goba se sengwe boka seo, go dira setšhaba sa Amerika go sega. Ge, o a tseba o no leka go ba homotša; gomme le a tseba, ka morago ga yona yohle, re a tseba gore kahlolo e batametše. Yeo ke nnete. Le rena re ka no e lebanya. Re bofelong bja tsela, baena. Gomme metlae yohle ya Ernie Ford, le dirokenrole tša Elvis Presley, le dilo tšohle tše, ke mokete wo mongwe wa Nebukadinetsara. O ka se dire nthatana ye botse. Kahlolo e ya go ratha.

⁸³ Setšhaba se se tlile lefelong la go swana boka Sodoma le Gomora. Gomme Modimo wa go loka, o tla dumelela naga ye go feta ka se e se dirago bjale, bjalo ka Modimo wa go loka O tla tlamega ka maitshwaro go tsoša Sodoma le Gomora le go kgopela tshwarelo go ba tšhumeng, yeo ke nnete, ge re ka phonyokga ntle le kahlolo. Eupša, e nong go elelwa, e tla go rena.

⁸⁴ O tšhabela Leswikeng ka pela ka mo o kgonago. O se ke wa e tima. Le se hlokomele ke eng tšohle tše, go no tšoena kereke le thutotumelo le go ya pele. Dira boka baena ba ba Methodist fa: tšhabela go Leswika go fihlela se sengwe se lla morago, gore o bona Kriste a bonagatša. Se ka no swanela go go betha gannyane. Mo dinakong tša kgale tša Beibele, ge bona, ba . . .

⁸⁵ Matšatšing a bjale, mo ka go naga ye ya gauta ya Arizona, ka go ya kgale, ba na le ditološi bjale go tološa tshipi le gautabofora, ye e bitšwago gauta ya lešilo, le go tološa yeo go tšwa go gauta ya kgonthe, ka setološi.

⁸⁶ Ka matšatšing a kgale, tsela e nnoši ba bego ba swanela go e aroganya e be e le moitei, a itia gauta ka notwana, go swana le ge Maindia ba e itia. Gomme tsela e nnoši yeo moitei a tsebilego gore o be a na le gauta e loketše, e bile ge a itielwa togotogo yohle ka ntle ga yona. Gomme o be a tla e itia, le go e phekgola, le go e itia, le go e itia, go fihla togotogo yohle e ile ntle. Ge a bona boyena bo bonagala morago ka go—go gauta, o tsebile nako yeo gore tšhila yohle, le tshipi, le dilo tše šele di be di tšwile go gauta.

⁸⁷ Gomme yeo ke tsela ye Modimo a lekago go dira kereke ya Gagwe, ke go e itia go fihla dithutotumelo tšohle, le ditšiebadimo, le lefase lohle, le iteilwe go tšwa go yona, go fihla e bonagatša morago Bophelo bja Jesu Kriste. Elelwang, kereke! Ke sa tšwa go kopano ye kgolo kua gae, moo Mahuto a tshela, le Lehuto lela la boselela . . . goba, Mahuto a šupago. Gomme lela la boselela e be e le tlhwekišo ya kereke. Kereke, ka nnete, e ya go kgabola sekga sa Tlaišego bakeng sa tlhwekišo ya yona. Eupša, Monyalwa o hlatlošitšwe, ke phapano gare ga Monyalwa le kereke.

⁸⁸ Ke a holofela ga ke hwetše go kitelwa ka thuto mo bjale. Ge nka bolela e ka ba eng yeo o sa e dumelego, gobaneng, e dire feela boka ke dira ge ke eja phae ya tšheri. Ke—ke rata phae ya tšheri. Eupša ge ke hwetša peu, ga se ka tsoge ka lahlela phae kgole; ke no lahlela peu kgole. Kafao o dira selo sa go swana. Go ja kgogo, ge o thula lerapo, ga o lahlele kgogo kgole, o no lahlela lerapo kgole. Ge ke bolela se sengwe o sa se dumelego, e no lahlela lerapo kgole, le a bona.

⁸⁹ Bjale, eupša go na le ditšhoganetšo, gomme tlalelo e a kgatlampana, gomme kgafetšakgafetša o biletša mopresitente go makgaolakgang, go dikhonferense, gomme ba swanetše go kopana bakeng sa se goba *sela*. Gomme Cuba e tla fofela godimo, morago ba swanetše go bitša khonferense. Gomme se sengwe

gape se tla fofela godimo, ba swanetše go bitša khonferense. Tšohle re kwago ka tšona, go nyakile, ke khonferense.

Ba dira eng ka khonferenseng? E dirilwe bjang?

⁹⁰ Selo sa pele, ba bitša mmogo, gomme morago ba kgetha lefelo le le itšego. Ka Geneva, ke bile fale. Leo ke le—le legolo, lefelo le lebotse. Gomme ka mehla ba leka go fihla lefelong mohuta wa go šušumetša, gore ba kgone go fihla kua, gomme morago ba hlaola lefelo le, ba biletša banna bohle ba bagolo ka lefelong le letee le. Gomme ba dira . . . Ga ke na le yona e ngwadilwe fase mo. Lefelo lela le be le le kae ka Switzerland, re ile tlase kua, Billy? Moo ba . . . E be e le ka Geneva, a e be e se yona? Gomme ke a nagana e be e le naga ye botse. Ga se ka ngwala le—le leina la khonferense yela, eupša ke elelwa ke le kua. Gomme ba kopana le go ba le mafelo a, gomme ba hlaola le lekaonekaone ba kgonago, le go šoma godimo ga lona.

⁹¹ Bjale, leo ke la lefase. Gomme se sengwe le se sengwe seo se fošagetšego, se sengwe le se sengwe seo se lego ka lefaseng, ke phošo, ke sekai sa sa nnete.

⁹² Bjale, sebe ka bosona ke toko feela e fapošitšwe. Bjale, go na le Mohlodi yo motee feela, gomme yoo ke Modimo. Gomme Sathane ga se mohlodi. O no ba mofapoši wa tlhlo ya setlogo. Maaka ke Therešo ye e sego ya emelwa gabotse. Bootswa ke tiro ya maleba ye e šomišwago bošaedi. Se sengwe le se sengwe ka mehla ke phapošo ya se se lokilego. Sathane o kgona go fapoša eupša ga a kgone go hlola. Le a bona? Gomme—gomme re elelwa gore, gore phošo, maaka, goba e ka ba eng e lego sebe, ke toko e fapošitšwe. Gomme kafao re hwetša gore Sathane ka mehla o tšea sekai, bakeng sa se a yago go se dira, go tšwa go se Modimo a se dirilego.

⁹³ Mohlala, go swana le batho ba bantši ba bona kopano, ba re, “Ke go bala monagano. Goba, ke . . . Monna o, o be a bitšwa eng? Simone, moloi, le—le se sengwe boka seo.” Le a bona? Gobaneng? Ge o bona ramemoya goba diabololo a dira, e no ba phapošo ya sa nnete sa mmapale selo se Modimo a nago naso. Yeo ke therešo. Le a e bona?

⁹⁴ Gomme banna ba swanetše go ba, ba swanetše go tseba go lekanela, le semoya go lekanela, go kgona go hlatha gare ga se se lokilego le sa phošo. A le kile la kwa ka ramemoya a lelekela bodiabololo ntle, le—le go fodiša balwetši, le go rera Ebangedi? “Gomme ba tsebja ka dikenywa tša bona.” Le a bona? Ba na le go ema mo gonnyane godimo khoneng felotsoko, le go bala legoswi la seatla sa gago, le go thanka go dilo tše nne goba tše tlhano, gomme tasene ya yona e fošagetše. Gomme ke lena bao, le a bona. Yeo e no ba phapogo, go leka go goga menagano ya batho, yeo e lego ka ntle ga bonolo, kgole go tloga go wa kgonthe, wa mmapale Moya wo Mokgethwa, moo re ka kgonago go dula

mmogo ka mafelong a Magodimong, gomme Kriste a utolla go rena se re swanetšego go se dira.

⁹⁵ Dikereke di swanetše go ba ka tsela yeo. Batho ba ba boelago ka maleme. . . Ke—ke no nyaka go bolela se, gobane ke nna tatago lena, bjalo ka ge go bile. Ke ya go dira ka mokgwa woo mosong wo. Le a bona? Re na le selo se segolo. Eupša ke—ke. . . Ke a dumela gore ga se ya emelwa feela gabotse. Le a bona? Gomme e tla ithekiša yonamong ge e emetšwe ka phethagalo gabotse. Bjale, ke a nagana go na le ba bantši ba Mamethodist a, Mabaptist a, le Presbyterian, ba ka ratago go ba le Le. Eupša ke tsela ye re Le neelago go bona. Le a bona?

⁹⁶ Bjale, ge o bona moisa ntle a aga ntlo, gomme a hwetša hamola gomme o bea dipekere ka ntlong. O sepelela godimo. Gomme o na le motšhene wo o ka kgonago go o bea seripa sa phaephe ya dipekere ka go wona, “Rrrotho.” E no e kokotela godimo ka mokgwa woo, gabedi ka pela, le mošomo wo mokaonana. Ge o sepelela godimo go yena, wa mmotše, “Aa, o dira eng? O fešene ya kgale. Ga o nyake go dira seo. Yeo ke tsela ya go fošagala. Mo, ke na le motšhene o tla dira se.” Thwi ka pela, o sentše thekišo ya gago. Lena borakgwebo le tseba seo. Le sentše thekišo ya lena. Selo go dira ke go ya godimo le go ikgantšha ka yena, ka fao—ka fao a ka kgonago go aga gabotse, gomme morago go no tsebiša setšweletšwa. Ge se le go loka e ka ba gofe, se tla ithekiša sonamong. Lena barekiši le tseba seo.

⁹⁷ Gomme le a tseba ga go selo se sekaonana go feta kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Ga go selo se sekaonana se filwego motho, go tšwa Legodimong, ka ntle ga Moya wo Mokgethwa. Eupša, le a bona, re—re leka go rathela moisa yo mongwe fase. A re lekeng go mo topa gannyane nthatana, le go bea letsogo la rena go mo dikologa, le go mo dira a tsebe gore lepai le ngangega tsela yohle go kgabaganya malao. Le a bona? Gomme swara mohuta woo wa khonferense, le a bona. Mo fe kamora ye nnyane, le yena, eupša morago ga tšohle o—o katane.

⁹⁸ Bjale, eupša, le a bona, makga a mantši ka dikerekeng tša rena, re dumelela batho go no tsoga ebile le ge o rera, le go bolela ka maleme, le go dira pitšo ya aletara, yo mongwe o bolela ka maleme, le go yo mongwe, le go fa ditlhathollo. Feela, yo mongwe wa bona, ke a dumela, ke a dumela motho o bolela ka mmapale ka maleme. Eupša ke a dumela ye nngwe ke, bontši goba bonnyane, go profeta, gobane, ba bangwe ba tla bolela ka maleme, mohlomongwe lebaka la metsotso ye mehlano, gomme yo mongwe o fa mantšu a mane a tlhathollo. Le a bona? E swanetše go ba ka go segalo sa go swana, tsogo ya go swana le go wa ga segalontšu.

⁹⁹ Gomme ka gona, gape, ge ba e bolela, gomme ga e tle go phethega, gona tlošang moya wo mobe woo go lena. Ga le nyake seo. Ka tabarenekeleng ya ka, ge yo mongwe a bolela ka mokgwa

wola, bokaone a be le yona. E ngwadilwe fase. Ge go sa direge, ba tloša moya wola wo mobe go bona. E swanetše go ba tlwa, e sego go bušetša go itšego. Jesu o rile, “Le se ke la šomiša go touta ga lefeela bjalo ka ge bahetene ba dira.” E swanetše go ba se sengwe thwi go yo mongwe, goba go thuša kereke, goba go thuša sehloti. Yeo e ngwadilwe thwi fase. Gomme ge go se. . . Gomme batho ba ba bolelago ka maleme, le tšona dimpho tše kgolo go thuša mmele wa Kriste, ba kopana diiri pele re ka tsoge ra fihla kua, gomme Moya wo Mokgethwa o šoma ka bona. Ka gona se bewa godimo ga teseke, gomme re bolela ntle se ba se boletšego mo. Gomme ge e sa direge gabotse bjalo ka ge e boletše e diregile, gona ba ka se kgone go dira seo gape go fihla moya wo mobe wola o tšwele go bona.

O re, “Gabotse, Ngwanešu Branham, seo?”

¹⁰⁰ Gabotse, lebelela. Gomme ke swanetše go ema godimo fa. Nka se boife, gobane ke Modimo. E swanetše go ba nnete, nako le nako, mo. Gomme e swanetše go ba nnete, ntle kua, nako le nako. Ka gona ge batho ba bona dilo tšeo di etla go phethega, gona ba tla dumela.

¹⁰¹ Se kereke ya Pentecostal e se hlokago, mosong wo, ke khonferense ye botse. Yeo ke nnete tlwa. Dikerekemaina tšohle, ma—maoneness, matwoneess, mathreeness, fourness, le bohle ka moka ga rena, le church of God, Assemblies of God, rena bohle re tla mmogo le go sekišana, yeo ke nnete, le go dira kereke e sepele.

¹⁰² Ge feela Sathane a ka kgona go le swara le thunyana seng sa lena, o nno dula morago gomme o rile, “Ngwanešu, ebile ga ka swanela go lwa.”

¹⁰³ Eupša ge re ka no kgona go tla mmogo, le go lebelela godimo go Modimo, bjalo ka baena, gona ra gata, ra beakanya, ra kopana. Ga wa swanela go fetoga, gomme yo motee o ya kerekeng e tee. Gomme wa dira ka tse—tse tsela ye o nyakago. Tšona diphapano tše dinnyane o di dirago ga se phapano golebjalo. Modimo o file yo mongwe le yo mongwe wa lena Moya wo Mokgethwa. Kafao Beibele e rile, “Modimo o fa bao Moya wo Mokgethwa ba ba Mo obamelago.” Kafao ka kgonthe yo mongwe o obametše Modimo.

¹⁰⁴ Eupša selo, ge feela Sathane a kgona go boloka diphapano tše nnyane, seo ke se se dirago kereke ka go tlhakahlakano ye bjalo ka ge go le lehono. A re lebaleng selo sela gomme re tle mmogo.

¹⁰⁵ Elelwang, ngwanešu yo mongwe o no ba kudu ka go Kriste bjalo ka ge re le. Ga go banna ba bagolo, ga go banna ba bannyane, ga go ba godimodimo. Re bana. Re batee ka go Kriste. Gomme diphapano tša rena tše dinnyane ga di dire phapano e ka ba efe. Ge eba Becky o nyaka roko ye bolou, gomme Sarah o nyaka ye khubedu, bobedi ba hwetša diroko. Seo—seo. . . Le bona se ke se rago? Kafao ga ba swanela go ngangišana ka

seo. Kafao ke nagana seo ke se re—re swanetšego go se dira ka kgonthe.

¹⁰⁶ Bjale, go bolela ka dikhonferense tša lefase, ka tlalelong ya lefase. Le a tseba, Modimo o bile le dikhonferense tsoko, le yena. Re nagana ka Paris, le Geneva, le Bagolo Ba Bane, le dikhonferense tše dingwe tše dintši. A re naganeng ka dikhonferense tsoko bjale tšeo Modimo a bilego le tšona, e lego tše e bile dikai go tšwa go tšona, tša ye Modimo a bilego le yona.

¹⁰⁷ Ke—ke nagana gore khonferense ya mathomo, ye nka naganago ka yona bjale, go bolela ka Mangwalo, ke ya go e bitša khonferense ya Edene ya Modimo. “Modimo o dirile motho ka seswantšho sa Gagwe Mong, ka seswantšho sa Modimo O mo hlotše; monna le mosadi O ba hlotše.” Ba be ba le bana ba Gagwe ba go ratega. Gomme ba beilwe godimo ga motheo wa tokologo ya kgetho.

¹⁰⁸ Mohlokamodimo wa kgale o boletše, makga a mantši, “Gobaneng Modimo wa go loka a ka dira selo boka seo, gomme a bile le tlaišego yohle yeo e ilego go kgabola lebaka?”

¹⁰⁹ Modimo ga se a dira seo. Motho o dirile seo, yenamong. Modimo o be a sa rate go yena go dira seo.

¹¹⁰ “Gabotse gona, ge Modimo a be a le mokgonatšohle, gobaneng A e dumeletše ebile go direga? Gobaneng A se a dira motho go phethagala?”

¹¹¹ Ka gore, mathomong go be go se selo eupša Modimo. Gomme ka go Modimo go be go le ditholanakgopolo, tholanakgopolo ya Gagwe go ba Mophološi. Re a tseba go bjalo. Yena ke Mophološi, gomme seo se be se le ka go Yena. Gomme go be go se selo se lahlegilego, go phološwa. Ka go Yena go be go le ditholanakgopolo go ba Tate, gomme go be go se selo A bego a ka kgona go ba tatago sona. Ka go Yena go be go le ditholanakgopolo go ba mofodiši. Go be go se selo sa go lahlega, go se selo sa go babja. Kafao selo se nnoši A kgonneggo go se dira e bile go dira motho godimo ga motheo wa tokologo ya kgetho, go tseba gore o tla e dira. Modimo ga se a e dira, Yenamong. Motho o e dirile, yenamong.

¹¹² Gomme o ka tsela ya go swana mosong wo. O ka amogela Bophelo goba wa gana Bophelo. Eupša Modimo o dirile motho bjalo, gore o tla...a tseba o tla e dira, a sa rate gore a e dire, eupša ka go tseba gore o be a tla e dira, gore e be e tla pealatša ditholanakgopolo tša Gagwe. Ka fao ga go selo ka ntle ga nako. Se sengwe le se sengwe se rethetha feela tšwa go ya ka sešupanako se segolo sa Modimo. Le a bona? Gomme se se no pealatša ditholanakgopolo tša Gagwe, go hlaola bana ba Gagwe bao ka kgonthe ba Mo ratago le go Mo dumela. Gomme motho yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya go lekana.

¹¹³ Modimo ka go ba mohlokamagomo, o tsebile go tloga mathomong se se bego se tla ba le se se bego se ka se be.

Kafao kagona O be a sa rate gore e ka ba mang . . . Eupša go beng mohlokamagomo O tla swanela go tseba. Kafao, kagona, O kgonne go bolela gore O tla ba le Kereke ntle le sepatso le lengalatsepa, gobane O tsebile O tla ba le yona. Yena ke Modimo.

¹¹⁴ Bjale, gomme lefelo le la go ratega ka serapeng sa Edene, oo, moo banna le basadi ba phetšego mmogo. Modimo ke rakontraka yo mogolo.

¹¹⁵ Bjale, le na le bontši bja yona mo ka Tucson, ge e aga. Mengwaga e se mekae ya go feta, ge ke be ke le mo, feela toropokgolo ye nnyane nthatana. Gomme bjale, godimo kua mo ke phelago, gobaneng, dikhoyothe le Papagose di be di eya go kgabola fale ge ke be ke le fa mengwaga e se mekae ya go feta. Gomme bjale fao go . . . Ka baka la eng, ke diporotšeke tše kgolo, le dintlo, le go aga go ya pele ntle, pele ntle, pele ntle, pele ntle. Gabotse, go direga eng? Le a bona, borakontraka ba ya ka gare le go reka seripa sa naga, le go e arologanya, le go aga dintlo.

¹¹⁶ Bjale, Modimo o dirile seo. Le a bona? O—O beile materiale wohle, go dira mebele ya rena, ge lefase le le be le bopša. Bjale, re dirilwe ka dielemente tše lesometshele, yeo ke photaše, le khalesiamo, le petroleamo, le seetša sa khosmiki, le go ya pele. Gomme sohle se se ya mmogo go dira motho. Eupša seo se be se le fa pele go eba motho lefaseng. Le a bona? Modimo o dirile mebele ya rena gomme a bea materiale ntle mo pele ga ge go eba lefase.

¹¹⁷ Bjale, o tlišwa ka go yona gomme o tla mo ka Modimo. Gomme bjale o na le sebakabotse go phela ka Gosafelego ge o kgetha bjalo. Seo ke tlwa se Adama le Efa ba bilego le sona. Se sengwe le se sengwe . . . Modimo a ka se kgone go fetoga. O swanetše go dula a swana, o fa motho yo mongwe le yo mongwe sebakabotse sa go swana.

¹¹⁸ Bjale re hwetša, Modimo, go Mo kgahlile ge A dirile motho. O lebeletše morwedi wa Gagwe—wa Gagwe le morwa wa Gagwe, gomme O be a kgahlegile bjang ka bona. Gomme ka gona re hwetša gore, ka pela ge Adama le Efa ba dirile sebe, gomme molaetša o tšile godimo pele ga Modimo, Tate wa rena, “Ngwana wa gago o wele go tšwa mogaung. O tlogile go Wena.” Nna, ka fao seo se swanetšego go be se tšhošitše pelo ya Gagwe!

¹¹⁹ Gomme bjale hlokomelang tlhago. Ge Adama a lemogile gore o be a lahlegile, ge a tsebile gore o be a dirile phošo gomme e dirilwe go bonagala pele ga gagwe, gore o be a le phošong. Sebakeng sa go bitša, “O Tate, etla go nna; ke lahlegile; ke dirile phošo; ke forilwe; etla go nna,” o ikutile.

¹²⁰ Gomme e be e le Modimo, a eya godimo le fase serapeng, a goelela, “Adama, o kae?”

¹²¹ A seo ga se swane lehono? O ka bontšha banna, ka Lentšu la Modimo, ge a šitilwe. Seo ke tlwa. Adama o tsebile o šitilwe. O šitilwe Lentšu la Modimo.

122 Gomme le a elelwa, ga go tšee bontši ka moka. Le tseba se se hlotšego bolwetši bjohle bjo, le bothata bjohle bjo, le lehu, le manyami, a mengwaga ye dikete tše tshela? Gobane mosadi yo motee o nno šitwa go dumela sekgala se tee se sennyane, legato le lennyane la Lentšu la Modimo, feela ntsekana ye nnyane e tee. O dumetše bontši bja lona. Sathane o mmoditše Therešo ka ga bontši bja Lona. “Dilo tše le tla di dira, le se.” Gomme ka gona o rile, “Ka nnete le ka se hwe.”

123 Eupša go no se dumele ntsekana e tee ye nnyane, e hlotše bothata bjo bjohle. A yeo ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A o nagana gosedumele ntsekana e tee go tla go gomiša, morago ga ge e hlotše sohle se? [“Aowa.”] Aowa, mohlomphegi.

124 Re swanetše go tla go Lentšu. Yoo ke nnoši, gomme Yoo ke Modimo. “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.”

125 Gomme, le a bona, ge Modimo a dirile motho, ge A thoma go alamela godimo ga lefase, godimo gwa tla, bjalo ka matšoba a Paseka, godimo go tla bjang, godimo go tla mehuta, go phagamela godingwana le godingwana. Moya wo Mokgethwa wo mogolo, o alamela! Goba, go *alamela* go ra “go ba mme, a hlaletša.” “Kuru, kuru.” Matšoba a tla godimo. Tate o rile, “Seo se a makatša. E no le kaonafatša.” Gomme O alametše. Gomme morago ga lebakana, gwa tla dinyanya. Gomme selo sa go latela, gwa tla diphoofolo. O tšwetšepele a eba yo mogolwane, yo mogolwane, yo mogolwane.

126 Gomme, mafelelong, lefase le bonagaditše ponagatšo ya Gagwe ye e bego e alamela: Modimo. Gomme o be a le ka seswantšho sa Modimo. Ga se nke le ge e ka ba eng e etla godingwana go feta monna, ebile le go dikgaetšedi tša rena tša go ratega, mosadi. Ga a ka tlholong ya setlogo. Ke setšwa go monna, karolo ya gagwe; gomme ke batee, ka go Kriste. Oo, a thuto ye kgolo re nago le yona fa thwi pele ga rena bjale, gore re ka tšea diiri go yona, go lahlela seetša godimo! Hlokomelang.

127 Bjale re hwetša gore, gona, ge monna yo a bonagaditše Modimo, gona Modimo o tla fase ka ponagatšo ya Gagwe mong, ka sebopego sa Motho, Jesu Kriste. Gomme Modimo o be a le ka go Kriste. Modimo, ka go Kriste, a iponagatša Yenamong go lefase, se A bego a le sona: Mophološi, Modimo, Mofodiši. Modimo, a pealatša ditholanakgopolo tša Gagwe tša kgonthe, ka Motho, e bego e le ponagatšo ya Gagwe. Gomme Modimo, gore a hwetše se, o be a ka se kgone go tla ka thobalano, ye la mathomo e thomilego kgwele go tokologa, eupša O e tlišitše ka tswalo ya kgarebe.

128 A ga le kgone go bona seo, sebe sela sa pele, se se bilego? Ba bantši ba ka se dumelelane le seo, gomme le goelela ka “peu ya sehphente,” eupša šeo yona. Le a bona?

¹²⁹ Bjale, ponagatšo, Modimo a iponagatša ka Boyena ka go Kriste. Eupša ka gona ge monna yo a lahlegile. . .

¹³⁰ Lehono, ge motho a laetšwa, ke Lentšu, gore ga a swanela go dira dilo tše, dinako tše dingwe o botega go kereke.

¹³¹ Ge eba go ne e ka ba ofe wa bagwera ba ka ba Katoliki fa mosong wo, ntshwareleng se feela nakwana. Batho ba gešo bohle ke Katoliki le bona, le a tseba, Katoliki ya Roma.

¹³² Bjale hlokomelang. Ge moprista yo a etla go nna, ka ga diphodišo tše ntši tše kgolo, gomme o rile, “Bokamorago bja gago ke Katoliki. Gobaneng go le bjalo ga se wena Mokatoliki?”

Ke rile, “Ke nna mokatoliki.”

Gomme o rile, “Oo, ga ke kgone go dumela seo.”

¹³³ Ke rile, “A kereke ya gago ga e rute gore Beibele ye, gore Jesu Kriste o hlomile kereke ya pele ya katoliki, gomme baapostola ba ba be ba le katoliki?”

“Ee.”

Ke rile, “Gona ke dumela feela se ba se ngwadilego.”

¹³⁴ O rile, “Eupša, Mna. Branham,” o rile, “kereke e tšwelapele e fetoga. O file Petro maatlataolo go—go ba le dikgonyo, gomme o kgona go tlema, le tlhatlamano ya boapostola ya bomopapa, le go ya pele.”

¹³⁵ Ke rile, “Ke na le dingwalwa tšohle tša lena, goba bontši bja tšona, ka kua, *Facts Of Our Faith*, le go ya pele. Eupša,” ke rile, “lebelela. Ge banna bale ba ngwadilego Beibele yela, ba sepetše lehlakore le lehlakore le Jesu, ba re ba be ba le katoliki gomme ba ngwadile Beibele yela, a ga o nagane ba tla tseba kudu ka thato ya Modimo, le ditaelo tša Modimo, go feta se sehlopha se sa sebjalebja se tla se dirago lehono?” Gomme ke rile, “Hlokomela, ge e le Kereke, gona ge ba obametše se Modimo a se boletšego, setlogong, gomme ke Lentšu la Modimo, lebelela mehlolo le maswao, le go ya pele, ba bilego le yona. Gomme ga le na le yona le gatee, lehono. Ke bohlatse gore Modimo ga a na le lena.”

O rile, “Mna. Branham, ga ra swanela go nganga.”

¹³⁶ Ke rile, “Mohlomphegi, nka se ngangišane le motho. Ke no go botšiša se sengwe.” Ka gona ke tlišitše godimo Nicaea Council le go ya pele.

¹³⁷ O rile, “Ga ra swanela go nganga.” O rile, “O leka go bolela ka Beibele, ka Lentšu.” O rile, “Modimo o ka kerekeng ya Gagwe. Seo ke se kereke e *bilego*. Se ke se e lego sona lehono. Re swanetše go theetša kereke lehono.”

Ke rile, “Modimo o ka go Lentšu la Gagwe.”

O rile, “Modimo o ka kerekeng ya Gagwe.”

138 Ke rile, “O ka go Lentšu la Gagwe. Gomme ge Lentšu le se ka kerekeng, gona Modimo ga a ka kerekeng, gobane Lentšu ke Modimo.” Gomme ke rile, “Ntle le fao, a o dumela Kutologo?” Go rago, “Dikutollo.” Ke Segerike. “A o a dumela Kutologo e šušumeditšwe?”

O rile, “Nnete.”

139 Ke rile, “Gona, Jesu Kriste o rile, Yenamong, ka go Kutologo, gore, ‘Mang kapa mang a ka tlošago Lentšu le tee go tšwa go Lona, goba a oketša lentšu le tee go Lona, karolo ya gagwe e tla ntšhwa go tšwa Pukung ya Bophelo.’ Gona o ka bolela bjang gore o na le maatlataolo go ntšhetša ntle, go tsenya ka gare, goba go dira se o nyakago go se dira, ge o ganetšwa go e dira ke mothomi wa Kereke ya Bokriste, Jesu Kriste? O ka se kgone go e dira.” Le a bona?

140 Oo, iri, nako ye kgolokgolo yeo re phelago! Gomme ge batho ba botšwa ka phošo ya bona, sebakeng sa go leka go tla morago le go re, “Tate, ke phošo; ntshwarele,” ba sa iphihla ka morago ga matlakala a mogo. Matlakala a mogo ke se ba se rokagantšego mmogo, bonabeng. Gomme ba lekile go . . . Lentšu *bodumedi* le ra “seapešo.” Gomme ba lekile go itirela ka bobona seapešo sa go dirwa ka seatla. Gomme motho ga se ešo a fetoga, lehono.

141 Kafao, Modimo o ile a swanela go bitša khonferense. Gomme O ile a swanela go kopana le motho wa Gagwe, ngwana wa Gagwe.

142 Gomme elelwang, melao ya Gagwe e be e le, “Letšatši le o jago woo, letšatši leo o a hwa.” Gomme Modimo a ka se kgone go nyatša melao ya Gagwe mong gomme a ba moloki. Kafao O dirile legaga le legolo magareng ga Gagwe le motho. Kafao ge ba . . .

143 O be a nyaka go lopolla ngwana wa Gagwe. O be a sa ba nyake gore ba ye ka mokgwa woo, ka fao O ile a swanelwa ke go mo lopolla. Kafao ba biditše khonferense, gomme e bile khonferense ya mathomo yeo Modimo a kilego a kopana le motho, e bile khonferense ya Edene.

144 O ya go phološa bjang motho yola? A ka kgona go dira eng, go tliša bana ba Gagwe ba ba lahlegilego morago go Yena? Gomme elelwang, sephetho sa Gagwe sa mathomo se phethagetše, ka mehla.

145 Ge nkabe e bile dithutotumelo, matlakala a mogo, nkabe A rile, “Adama, o dirile ka toka. Tšwela ntle go tšwa ka morago ga mehlare. Ke nagana o monna yo bohlale. O bonagatša Nna, gobane o yo bohlale. Matlakala a gago a mogo a no ba gabotse.” Motho o sa leka letlakala lela la mogo.

146 Eupša Modimo o dirile sephetho. Gomme sephetho e bile, gore, se sengwe se swanetše go hwa, gobane se boletše ka Yena, bokgethwa le toko ya Gagwe, go Molao wa Gagwe Mong. “Letšatši le o jago seo, o a hwa.” Gomme go ile gwa swanela go

ba kemedi ka maikutlo. Bophelo bja dimela ga bo na maikutlo. Kafao O ile a swanela go bolaya se sengwe gore a hwetše matlalo, go ba khupetša. Gomme seo e be e le sephetho sa Modimo, mokgwa wa go phološa motho, go tliša motho morago ka kopanelong le Yena, ka Edene, gomme go dutše ka tsela yeo go ya go ile. Ga go motho . . .

¹⁴⁷ Ga ke tsebe ke makga a makae ao ba lekilego go ruta motho. Ba lekile go mmotša gore lenaneo la thuto le tla e dira. Ke makga a makae dikereke di lekilego seo? Se šitilwe nako le nako, gomme se tla dira. Re leka go kगतlofatša, moisa yo mongwe le yo mongwe o na le . . . Bjale, ga ke kgahlanong le thuto, ebile ga ke kgahlanong le mokgatlo. Eupša mokgatlo le mananeo a thuto, le tšohle tše dingwe tšeo re nago le tšona madirwakemotho, ke matlakala a mogo.

¹⁴⁸ Ke, morago go sephetho sa setlogo sa Modimo ka go khonferense yela ya mathomo, Edene, morago go madi! Mojuda, ka matsatšing a kgale . . .

Bjale ke tla tlase gae, bakeng sa Pentecost, feela lebaka la metsotso e se mekae.

¹⁴⁹ Ka matsatšing a kgale, ge Modimo a amogetše kemedi ye, ka fao Mojuda a bego a fela a etla go theoga tsela ka powana ya gagwe ya go thelela. Gomme o be a tla re, “O a tseba, ke nna modiradibe. Jehofa o nyaka ke neele madi.” Kafao o a ya gomme o tšea kwana ya gagwe goba powana ya gagwe. O e tšeela tlase go moprista yo mogolo, tlase tempeleng, gomme o bea diatla tša gagwe godimo ga sehlabelo sa gagwe. Seo se dira eng? Seo se tsebagatša morapedi ka sehlabelo sa gagwe. Gomme moprista o a tla gomme o bolaya powana, gomme o swara madi gomme o a fothela godimo. Gomme morapedi yo ka tlhokofalo ka go tseba, Mojuda yo, gore seo ke se Jehofa a se nyakilego go yena.

¹⁵⁰ Monna o ile gae ka maikutlo a mabotse, a ikwela meroromelo le go roromela ga kwana yela, madi fothetše gohle diatleng tša gagwe, le go ya pele, le go bona moisa yola yo monnyane a ragaraga le go hwa, ge mogolo wa yona o ripša. O tsebile gore o be a swanetše go ba yena yola. O lebeletše sehlabelo sa gagwe. O itsebagadiše yenamong ka go bea diatla tša gagwe godimo ga yona, “Ke swanetše go ba yena yola.” Gomme ka gona ge ba ripa mogolo wa yona, e a hwa le go lla, le go ya pele, gomme moisa yo monnyane o a roromela le go homola, gomme morapedi o ema fale le go re, “O Jehofa, O amogetše seo sebakeng sa ka. Ke lewa ke hlong nnamong.” Gomme monna o ile gae a lokafadišwe, gobane o be a dirile tlwa se Jehofa a se nyakilego. Seo se be se lokile.

¹⁵¹ Eupša, pele le pele, e bile motlwae wa lapa. Bjale o tšea sehlabelo sa gagwe, a re, “Gabotse, a re boneng, bjale. Oo, ee, e ya go ba ngwedi wo moswa, mokete. Ke a thanka bokaone ke. Ke tlhwekišo, ka tabarenekeleng. Ke mokete wa pentecost. Ke

a thanka bokaone ke ye tlase, ke neele kwana.” O ya tlase kua gomme a e bolaya, go se maikutlo le gatee; eupša o ya morago ka kgopolo ya go swana a bilego le yona, a etla ka kua.

¹⁵² Gomme ka gona O dirile eng? Jehofa o rile, mo ka go Jesaya, a bolela moragonyana gannyane, O rile, “Mekete ya lena ya go hlomphega e ba monkgo ka nkong ya Ka.” [Ga go selo lefelong la theipi—Mor.]

¹⁵³ Re swanetše go tla, e sego bjalo ka sehlopha sa boRicky le boRicketta. Re swanetše go tla, e sego bjalo ka sehlopha sa fomale, goba go ya pele, seo ba nago le sona lehono, sa mabodumedi a a setlwaedi. Re mapentecostal. A re tlang ka tlhokofalo ya go teba, re bee diatla tša rena godimo ga Sehlabelo sa rena mošola kua Khalibari, le go kwa go tšwa madi le tlaišego ya Jesu Kriste, bjalo ka ge re itsebagatša renabeng gore re hwile go dilo tša lefase le dikgopolo tše tša sebjalebja le tša letšatši.

¹⁵⁴ Re bjalo ka Sodoma le Gomora, gomme re phela ka go seo. A nke moya wa go loka ka go rena . . . Dibe tše di tshwenya soulo ya rena letšatši ka letšatši; ba dumelela dibe tša lefase, le difešene tša Hollywood, le boebangedi bjohle bjo bja Hollywood le ditšiebadimo, modirelo wohle wo, le go itia mmimo, le go tabogela godimo le fase. Mmino o a ema, o ya tlase.

¹⁵⁵ Ge motho a hlatswitšwe ka Mading a Kwana, ga a hloke mmimo goba selo gape. Maatla a Modimo a no šoma godimo ga gagwe, gomme o kgona go goelela, a goelela, a tumiša Modimo, goba go dira e ka ba eng gape, ge eba go ne mmimo goba aowa. Moya wo Mokgethwa o ka go yena, gomme o tsebagatšwa le Jesu Kriste.

¹⁵⁶ Eupša, lehono, re no nyaka. Re swanetše go taboga go dikologa gannyane ga nthatana, bjalo ka Mapentecostal, gobane botatemogolo ba rena ba dirile. Ba bile le se sengwe go taboga tikologong ka sona, Moya wo Mokgethwa wo o ba dira ba taboge. Gomme ka gona ge ba etla morago fase, ka mehla phela bogodimo bjalo ka ge o taboga. Ge o sa dire, o se taboge le gatee. Re tla tlase lehono le go phela mehuta yohle ya maphelo. Re tliša ponagatšo godimo ga sona Selo se re se emetšego.

¹⁵⁷ Gomme mekgatlo ya rena e ba sefefase. Ba ya ntle kua le go dumelela baena ba rena ba Pentecostal go tšwela ntle kua ka dikolong tše kgolo tše. Di lokile, ga go selo kgahlanong le tšona, eupša ke no leka go bontšha ntlha. Ba a ba ruta, le go ba ruta saekolotši, le go ba fa B.A. le feela boka ka moka ga bona ba dira, le go ba romela ntle kua. Gomme se ba lego sona, ka go felela ba . . . Ga se bona pentecostal.

¹⁵⁸ Modimo ga a na ditlogolobarwa tše di itšego. Modimo o na le barwa. Re leka go nagana mme wa rena o be a le pentecost, gomme papa wa rena o be a le pentecost, le tšohle re godišeditšwe ka sekolong sa Lamorena, gomme ka go itiragalela re mapentecostal. Tšeo ke ditlogolo. Modimo ga a ne ditlogolo.

159 O na le barwa ba Modimo le barwedi ba Modimo, gomme motho yo mongwe le yo mongwe o swanetše go lefa tefo ya go swana motho wa pele a e patetšego. O swanetše go tla ka tlase ga Madi a tšholotšwego a Jesu Kriste. Seo ke se a swanetšego go se dira. Bjale re hwetša, bjale, gore seo ke se, mo mathomong, tlhokofalo.

160 Bjale re leka go nagana, gobane re ne moisa yo moswa fa yoo a nyakago thuto, o ya ntle ka dikolong le go ya pele, o tla pele a rutegile. O kgona go bolela go ratega ka kgonthe. A ka kgona go ema sefaleng. Ke monna wa matsaka. Gabotse, yeo ke Hollywood. Ba nyaka se sengwe seo se phadimago. O nyaka monna ka setšo, ka thuto ye kaone. O nyaka monna, go sa kgathale, yo a lego monagano wa go phatlalala, gore o kgona go bona ga a kgathale basadi ba ripa moriri wa bona. Beibele e boletše go yena go se e dire. Ga go kgathale bakeng sa . . . Ge eba motikone o tla ka kerekeng, ge eba a le monna wa go loka gomme a ka kgona go lefela gabotse, ga ba kgathale ge eba o nyetše makga a mmalwa. “Seo se lokile. Ke moisa wa go loka.” Eupša Beibele a e se gana. Tlwa.

161 Ga re tle ka kerekeng ka thutabomodimo. Re tla ka gare ka makhunamo. Yeo ke therešo. Re tla ka go Kriste.

162 Eupša, le a bona, lehono re na le—re na le kgopolo ye gore re nyaka go ya boka ka moka ga bona. Seo ke se se tlišitšego Israele bothateng, e nyaka go ya boka ka moka ga bona. Mokete wa rena wa go ikgetha wa pentecost o bile feela borapedi bjo bofomale. Bohle re tseba seo. Gomme re e bona e hwetša . . . Ga ra swanela go dira seo.

163 Selo se re swanetšego go se dira ke go boela morago le go itsebagatša renabeng le Jesu Kriste. Tšea tšela ya Gagwe gomme o Mo dumelele a šome ka rena, gona batho ka lethabo ba tla Mo latela yo a kilego a ruta, “Ke tla gogela batho bohle go Nna.”

164 Ka fao re tla ratago go ya pele bakeng sa nthatana ye nnyane, le go hlagiša selo se sengwe gape go khonferense yela ya Edene, eupša ke na le khonferense ye nngwe gape ke nyakago go ya go yona.

165 Mohlala, a re beng le khonferense ye nngwe: Khonferense ya Sethokgwa se se Tukago, ke tla e bitša, Sethokgwa se se Tukago.

166 Bjale, Modimo o bile le mopofeta yo a tšhabago. Ge Modimo a bitša motho go dira se sengwe, gabotse a ka no tla go sona, goba o tla ba madimabe matšatši a gagwe ka moka. Moshe o thomile go ya ntle. O be a biditšwe ke Modimo. O be a beetšwe mošomo. Gomme ka gona ge a thometše ntle, batho ga se ba mo dumela, kafao o nno lesa batho ba tloga. O kitimetše ntle le go nyala mosetsana tsoko yo mobotse wa Moethiopia, gomme a ba mojabohwa, a ba mojabohwa wa sehlopha sa dinku. Gomme o be a le fao, ntle kua, gomme o lobile pono yohle ya batho, ya Kereke ya Modimo yo a phelago. Gomme Modimo o be a mmeile go e

dira. O mo tsošeditše godimo, “o tswetšwe go tšwa popelong ya mmagwe, ngwana wa maleba,” gomme O mo tsošeditše godimo bakeng sa morero wo. Ga go bohlokwa bja go leka go tšwela ka ntle ga yona, o ya go e dira, go le bjalo.

167 Gomme lena, feela maloko a kereke, gomme le ikwela gore go na le se sengwe sa go teba ka pelong ya lena, o tla ba mošokiši wa go šokiša go fihla o amogela Kriste yola, ka mokgwa wola. O bone Moya wo Mokgethwa wa kgonthe wa mmapale o šoma ka go batho. O tla ba go šokiša go fihla o etla go wena. Ke Modimo a go bitšago. Ineele wenamong. Tšwela ntle, ka morago ga dithokgwa. E šetše e rarolotšwe. Modimo o dirile tsela ya Gagwe. Ke ka Madi.

168 O re, “Gabotse, ke wa kereke.” Seo ga se re nthatana go feta ge o le wa rodeo, le ganyane. Ga go selo kgahlanong le mokgatlo; eupša ga ke kgahlanong le batho ka mokgatlong, eupša ke tshepedišo.

169 Bjale hlokomelang se. Bjale re hwetša sethokgwa se se tukago. Modimo o tsebile gore moprofeta yola o be a phela ka bonolo, kafao O tšere sephetho gore O tla swanela go bolela le moprofeta yo. Kafao, O hlaotše lefelo. Tšhoganetšo e be e kgatlampana, “Ke kwele dillo tša batho ba Ka. Gomme go na le monna yo Ke mo romilego go ba lokolla, gomme o a fokola le go dikadika.”

170 O Modimo, ke a holofela O bitša yo motee mo mosong wo, badiredi go ya mollong. Lebelelang pono. Re a hwa. Lefase le ile. Kereke e kgelogile. Modimo o leka go biletša Monyalwa ntle.

171 Kafao, O hlaotše lefelo, lefelo la go se tlwaelege kudu go rena; e be e le sethokgwa godimo ntlhoreng ya thaba. Eupša seo se gogile šedi ya moprofeta. Gomme O mmileditše godimo kua bakeng sa khonferense.

172 Šetšang. O ile a swanela go e obamela, lentšu ka lentšu. “Rola dieta tša gago, Moshe. Lefelo leo o emego go lona ke le lekgethwa.”

173 Go ka reng ge Moshe a rile, “Gabotse, bjale, Morena, ke nno ba le sekolo tsoko. *Tlhompho* ke ‘rola kefa ya gago,’ kafao ke tla rola kefa ya ka”? Seo se ka se tsoge sa šoma.

Ge Modimo a rile, “Dieta,” O be a e ra dieta.

174 Ge Modimo a rile, “Go tswalwa gape,” O be a era go tswalwa gape. Ga a re go šišinya seatla goba go bušetša thutotumelo. Yo mongwe le yo mongwe o boifa Tswalo ye mpsha yela.

175 Diabolo o dirile kemedi ya go šišinya seatla bakeng sa Yona, goba mohuta tsoko wa taba ya monagano, wo o tla go dirago o amogele, “Ee, ke tswetšwe gape.” Eupša bophelo bja gago bo bolela se o lego sona, bophelo bjo bo lego ka go wena.

176 O re o tswetšwe ka Moya wa Modimo, gomme o gana Lentšu le tee la Beibele yela, go laetša gore ga se wa dira. O leka go Le bea morago go se sengwe gape, seo se laetšago gore e be e se Moya

wo Mokgethwa, gobane A ka se tsoge a gana Lentšu la Gagwe Mong. O re, “Gabotse, kereke ya ka e ruta seo.” Fao, go laetša gore ga o yena. O tswetšwe ke kereke, e sego ke Modimo. Le ke Modimo, Lentšu la Gagwe.

177 Šo yena, Moshe, motlotšwa. “Rola dieta tša gago. O lefelong le lekgethwa.”

178 “Gabotse, a kefa ya ka e ka se dire feela gabotse?” O boletše dieta. Gomme seo ke se A bego a se ra, e be e le dieta.

Modimo o re, “Tswalwa gape.” Go ra go tswalwa gape.

179 Bjale theetšang. Oo, ke ka go lešaba la mahlakanasela, le bana ba bannyane. Eupša le tla theetša ngaka ya lena. Le a theetša. Ke a holofela le a nthetša le go kwešiša.

180 Tswalo e ka ba efe ke tlhakahlakano. Ga ke kgathale ge eba e ka hokong ya kolobe, goba—goba e ka kamoreng ya sepetelele ya go kgabišwa ka bopinki. Tlhakahlakano ye nngwe le ye nngwe . . . tswalo ke tlhakahlakano. Gomme go bjalo ka Tswalo ye mpsha. Ke tlhakahlakano. E tla go dira o dire dilo tše o sego wa ke wa nagana gore o tla di dira. Eupša go tšwa go lehu lela le tshenyego go tšwelela Bophelo.

181 Gomme ga go peu ye e ka kgonago go tliša bophelo bja yona go fihla e hwile le go bola. Gomme go tšwa go tlhakahlakano yeo ya go bola, ge go se selo gape se šetšego go e bodiša, ke feela bophelo bjo bo phelago. Ge morwa a etla go Modimo, o fiwa diteko.

182 Ke eme fale letšatši lela, ke a elelwa, ge ke tšere moleko wa ka. Ge ke be ke le matšatši ka morago ga matšatši, dikgwedi ka morago ga dikgwedi, le mengwaga, mengwaga ye mene goba ye mehllano mekgotheng, dikhoneng, ke rera Ebangedi, le go leka go dira se se bego se lokile pele ga Modimo. Gomme O dumeletše mosadimogatša wa ka go ya thwi ntle go tloga ka tlase ga ka. Lesea la ka le robetše fale, le ehwa. Gomme ke ile tlase go lesea, ke rile, “Morena Modimo, o se dumelele lesea la ka go hwa,” seswai, dikgwedi tše senyane bogolo, lesea le lennyane.

183 Ke lebeletše godimo, gomme go be go lebege o ka re lešela le leso le etla fase. Ebile o ganne go nkwa. Ebile o be a sa lebelele go nna. Ke tsogile, e ka ba mengwaga ye masomepedi tharo bogolo. Fale go be go robetše mosadimogatša ka bolotabahu. O ganne go nkwa, bakeng sa gagwe, ge tšohle ke di dirile. Ke rile, “Modimo, mpotše se ke se dirilego. Ge eba ke dirile phošo, nkotle, e sego bona.” Ke rile, “Ke dirile eng? Ke šoma letšatši lohle, gomme ke rera bošego bjohle, gomme ke ema dikhoneng tša mekgotha. Gomme se sengwe le se sengwe . . . Ke dirile eng? Mpotše ke dirile eng?” Ebile ga se nke A mpotša.

184 Ka gona Sathane o tlile godimo lehlakoreng la ka. O rile, “Gona o tla Mo hlankela, ge lentšu le letee le tla fetola seemo ka moka? Lentšu le tee le tla phološa lesea la gago, eupša O gana

go e dira. A ka se e dire; ge lentšu le tee. Gona o tla ya pele le go Mo hlankela?"

185 Go fa mabaka gohle ga motho, yeo ke nnete. "Gobaneng ke swanetše go Mo hlankela ge A ka se ke ebile bontši bjalo ka go no lebelela tlase go lesea la ka, seo se tla e tšeago yohle? Gomme bontši bjo ke naganengo ke Mo diretše, gona ebile O be a ka se theetše lesea la ka mong." Wola e be e le moleko wo mothatathata. Go fa mabaka gohle ga motho go be go kgaogile. "Gobaneng ke swanetše go Mo hlankela ge A ka se kgone go ntirela bontši bjoo? Gomme ke ya mosegare le bošego, bakeng sa Gagwe, gomme ebile O gana go mpotša se ke se dirilego." Gabotse, go fa mabaka ga motho go ile.

186 Eupša, oo, ge motho a tswalwa gape, seo ke se sengwe ka fale seo se swerego. E tlile tlase go lefeló lela, ge ke naganne, "Ke mo hweditše kae? O tšwa kae? Ke nna eng, go le bjalo? Ke tšwa kae?" Le a bona? Karolo yohle ya motho e be e kgaogile, gona Moya wola wa Modimo wa kgonthe wa mmapale o robetše fale.

187 Ke sepeletše godimo go yena gomme ka bea diatla tša ka godimo ga hlogo ya gagwe. O be a tlaišega gampe kudu go fihla mahlo a gagwe a manyane a be a leane mmogo. Ke rile, "Moratiwa, mo metsotsong e se mekae, ke tla go tšea le go go robotša matsogong a mama, ntle fale ka—ka mmušareng. Ke tla go boloka ntle mo ka tlase ga mehlare ya phaene. Gomme letšatši le lengwe papa o tla go bona gape."

188 Ke lebeletše godimo. Ke rile, "Modimo, le ge O mpolaya, efela ke tla Go tshepa. O mo file. O tšere. A go šegofatšwe Leina la Morena."

189 Ka gore, gona, go fa mabaka gohle ga ka ga motho go be go nyamaletše. Ke be ke le bofelong bja tsela ya ka. Eupša ge o etla bofelong bja tsela ya gago, gona go ne Moya wola wa kgonthe wa Modimo fale go tšea, ka nako yeo, le go go phagamišetša godimo.

190 O swanetše go tswalwa gape. Se sengwe le se sengwe se swanetše go hwa. Thutabomodimo yohle ya gago, go nagana gohle ga gago, sohle o kilego wa ba sona goba o ka tsogego wa letela go ba sona, bophelo bja gago le se sengwe le se sengwe gape, bo a hwa. Gomme ka gona Moya wo Mokgethwa o tla ka gare. Moo ke ge o rola dikefa, dieta, o ema pele ga Modimo. "Ga ke tliše selo ka matsogong a ka. Gabonolo ke kgomarela sefapanong sa Gago."

191 Fao ke mo Moshe a ilego a swanela go tla, mo a ka kgonago go obamela se Modimo a rilego se dire; Khonferense ya Sethokgwa se se Tukago. Ka gona Modimo o rile, "Ke tla go laetša letago la Ka bjale," morago ga ge a be a rata go ya. Gomme o ile tlase ka Egepeta.

192 Khonferense ya Edene šeo. Khonferense ya Sethokgwa se se Tukago.

193 A re tšeeng ye nngwe, thwi ka pela. A re tšeeng khonferense ya Lewatle le Lehubedu. Le a tseba, thwi ka mothalong wa mošomo, dinako tše dingwe, Sathane o putla tsela ya rena. Banešu badiredi, bohle le tseba seo. Bakriste, le tseba seo. Nnete.

194 Moshe šo, o ya tlase, le go bontšha maswao go Israele; yena yo a laeditšego mathomo go yena, gomme ga se ba ke ba theetša. O ya morago ka mothalong wa mošomo, ka tlase ga tlotšo ya Modimo, ka sona segalontšu sa Modimo go bolela dilo ebile go ba gona. O kgonne go bitša dintšhi. O šomišitše segalontšu sa Modimo. O rile, “A dintšhi di tle.” Gomme ebile go be go se ntšhi ka nageng. O sepeletše morago. O tsebile e tla direga gobane o be a boletše Lentšu la Modimo. O sepeletše morago. Gomme thwi ntšhi ya kgale ye tala e thoma go dikologa, gomme ka gona di be di le diponto tše pedi go sekwere sa jarata.

195 Mošomo wa go hlola, woo ke wa kereke ya Jesu Kriste lehono, ka tlase ga Madi a Jesu Kriste, ka Lentšu la Gagwe, gore re kgokagane le Yena. Ga go phapano. Lentšu le re le kwago le mo, gomme ke Modimo. Re Mmona a eme fale. Re a tseba ke Yena a bolelago le rena, selo sa go swana. Ke e bone e dirwa, gomme ke a tseba e lokile. E na le Beibele.

196 Fao, Moshe, o file maatlataolo. O ile tlase le go bontšha maswao go Israele, gomme Israele e tlile ntle le yena. Gomme šeba bona, thwi ka mothalong wa mošomo, gomme Lewatle le Lehubedu le a ba kgaola. Moshe o biditye khonferense. Modimo o swanetše go be a hlaotše lefelo godimo ka morago ga Leswika. Moshe o ya godimo kua, gomme a re, “Morena!”

197 Ge o sepela mothalong wa mošomo, o na le tokelo ya go bitša khonferense. Seo ke se re tlilego go se rapelela. Seo ke se re rometšwego sepetlele bakeng sa sona. Ke ka baka leo re yago malaong a balwetši bakeng sa sona. Bitša khonferense. Oo, nna! Ke ikwela bodumedi gonabjale. Bitša khonferense. Seo ke se batho ba Pentecostal ba se hlokago lehono, ke go bitša khonferense. Bothata ke eng? Re nokologa godimo. Go na le phapano ka kampeng felotsoko. Bitša khonferense.

198 Moshe o biditye khonferense, o rile, “Morena, ke dirile feela bjalo ka ge O mpoditše, gomme ke rena ba ka molabeng. Lehu le a tla, le sepela godimo ga rena.” Boka molwetši ka kankere, “Lehu le sepela godimo ga rena.” Gomme Moshe o eme fale go fihla ba bile le theeletšo le Modimo. O dutše fale go fihlela Modimo a boletše. O tsebile segalontšu sa Gagwe. O be a le moprofeta.

199 O rile, “Gobaneng o Ntelela, Moshe? Ke go fa maatlataolo go tšea batho bale godimo fale, gomme ke go boditše o tla e dira. Bolela le batho gomme o ye pele.” Amene. Lewatle le lehubedu le thoma go sepela, le se sengwe le se sengwe gape, ge Modimo a boletše Lentšu. Ge sephetho se etla go yena go dira eng.

“Ke mo. Ke godimo kgahlanong le yona. Ke swanetše go dira eng?”

“Bolela gomme o ye pele.” Gomme Lewatle la go Hwa le šuthile.

²⁰⁰ Nako ya rena e a tšhaba. Gomme ke—ke na le a mantši kudu, mafelo a go fapana, ke ratago go šupa go wona. A re hlaganeleng. Ke na le tše mmalwa gape, Dafida, le go ya pele.

²⁰¹ Eupša fa, elelwang, go bile le khonferense ya Getsemane e etla nako ye nngwe, ge Modimo le Morwa wa Gagwe ba swanetše go tla mmogo. Morago ga tšohle, go be go se yo mongwe gape a ka kgonago go hwela dibe tša lefase. Go be go se motho wa maswanedi go hwa, go se motho.

²⁰² Motho yo mongwe le yo mongwe ka lefaseng le o tswetšwe ka tumo ya thobalano, gomme seo ke se se hlotšego tlhakatlhakano mo mathomong. Seo ke se se e dirilego, se re dirile sebopiwa sa motswako. Re tswetšwe ka thobalano, tumo ya motho. Ke motswako. Se sengwe se bile. . . Ke ka lebaka leo se nago lehu ka go sona, bjalo ka ge ke boletše bošegong bja go feta. Eupša ge Modimo a dirile motho wa Gagwe wa mathomo, ga se nke A kgopela mosadi le monna go tla mmogo O mo hlotše go tšwa lefaseng. O be a le semela sa mmapale. Sebe sa gagwe ke se se mo tlišitšego go motswako.

²⁰³ Seo ke se e lego bothata lehono, lebaka le re hwetšago Mapentecostal a mantši bjalo a motswako. Le theeditše go fa mabaka le sebakeng sa Lentšu. Bowang morago, batho. Bowang morago.

²⁰⁴ Hlokomelang, ntle kua ka go mašaba a go hlakahlakana, ga se ka bolela se. Ke gare ga lena, lena Mapentecostal le dutšego mo, le rena. Ga re tle mo go kwewa. Ke tla mo go leka go thuša. Ke a tla. Ge ke—ge ke nno ema mo, go re ke—ke boletše ka thuto ye e itšego mosong wo, ye e ntirago moikaketši. Ke tla fa ka Therešo, le therešo yeo ke nyakago le e tseba, se sengwe seo ke dumelago Modimo o se bea pelong ya ka, go le thuša, gore re kgone go bona iri ye re phelago ka go yona. Le a bona?

²⁰⁵ Go na le khonferense ya Getsemane, ge Yena a nnoši a ka kgonago go hwa a etla godimo go iri. Ka gona ge nako ye kgolo yela e etla, fale O ile a swanela go dira sephetho sa Gagwe sa mafelelo. Ga go pelaelo Tate o rile, “A O sa loketše go kgabola ka yona, Morwa?”

²⁰⁶ O rile, “A go a kgonega, Tate, a go ne monna tsoko yo mongwe O ka mo hwetšago felotsoko? Ke rata batho ba Ka. Ke rata baena bao O Mphilego. A go a kgonega gore monna tsoko yo mongwe a ka kgona?”

²⁰⁷ “Aowa. Ke Wena o nnoši o ka kgonago go e dira. Ke Wena o nnoši o tswetšwego ke kgarebe. Ke Wena yo Motee a nnoši a tswetšwego ntle le thobalano.” Ga go monna yo mongwe, ga go pišopo, ga go mopapa, ga go mokhadinale, ga go selo se ka go thušago. Ke Yena yola. “Ke Wena o nnoši o ka kgonago go e dira.” Gona khonferense e bile.

208 Sathane o be a eme fale, a le komana go tleleima moloko wa motho. O rile o bile le ditokelo gobane ba dirile sebe.

209 Bjalo ka lena batho ba le lego mo, le bile le ditheipi ka Mahuto a Šupago. Ge Kwana e etla pele go tleleima topollo ya Gagwe, se A se lopolotšego, nako e be e fedile nako yeo. O ka mošomong bjale, o dira mošomo wa topollo. Eupša letsatši le lengwe O sepela go tšwa sekgethweng, go tšea Puku ya topollo yeo A e rekilego ka Madi a Gagwe Mong, gona iri e fedile. O tla pele nako yeo go tleleima se A se lopolotšego.

210 Šo O be a le, a eme ka Getsemane, tlaišego yela ye kgolo. Sebe sa motho yo mongwe le yo mongwe se be se le godimo ga Gagwe. Se sengwe le se sengwe seo se kilego sa hwa, lehu la seo le beilwe godimo ga Gagwe. Gomme O be a se ne molato, eupša O be a swanetše go ba sebe.

211 “A O ka kgona, Morwa yo mokgethwa wa Modimo, wa tšea sebe sa bootswa? A o ka kgona go tšea sebe, kotlo ya bootswa? A O ka kgona go tšea sebe, kotlo ya maaka? A O ka kgona go tšea sebe sa dilo tšohle tše? Gomme a O ka kgona go di rwala godimo ga Gagomong, efela o hloka molato?” O be a le Yena a nnoši. Khonferense e ile ya kgotsofatšwa.

O rileng? “E sego thato ya Ka; ya Gago e dirwe.”

212 O Modimo, a bohle re ka kgona go betha khonferense ya Getsemane, tšheke yela ya makgaolakgang?

213 Morago go tla khonferense ye nngwe nako ye nngwe. Matšatši a se makae ka morago ga fao, e ka ba matšatši a masomenne, fao go tlile khonferense, ka morago ga lehu la Gagwe, poloko, le thotogelo. Kereke ya Bokriste e be e eya go beakanywa.

214 Mamethodist, Mabaptist, Presbyterian, Lutheran, rena bohle, theetšang bjale motsotso feela, go tswaleleng.

215 Go tlile nako ge Modimo a be a eya go se tšee feela batho. . .

216 Boka, Israele ke batho ba Gagwe. “Israele e tla phološwa bjalo ka setšhaba,” Beibele e boletše bjalo, “go tswalwa ka letsatši.” Modimo o mekamekana le Israele bjalo ka b-. . . setšhaba, bjalo ka—bjalo ka batho.

217 Eupša O mekamekana, Kereke, le motho ka motho. “O biditše, go tšwa go Bantle, batho bakeng sa Leina la Gagwe.”

218 Bjale, re hwetša gore iri e a tla bjale. Kereke ye e swanetše go sepedišwa bjang? Ba be ba ileditšwe, le ge ba rerile, le ge ba fodišitše. . . Ntheetšeng. Le ge a, ba rerile, le ge ba fodišitše, le ge ba bone maswao a magolo le matete, gomme le ge ba be ba le hlatse gore O be a le Morwa wa Modimo, efela O ba ganeditše go rera go fihla ba swere khonferense ye. “Letang godimo kua ka toropongkgolo ya Jerusalema. Ke tla le romela lentšu morago ka fao kereke ya Bokriste e swanetšego go sepetšwa. Ke tla le dira le tsebe ge eba Ke swanetše go ba le pišopo, goba mokhadinale,

goba mopapa, goba e ka ba eng Ke yago go ba le yona. Ke tla le romela morago. Ke ya Legodimong, go swara khonferense. Le tla leta fale go fihla le ekwa dipoelo.” Amene. Amene.

219 Ke elelwa ge ba be ba swere khonferense yela ya Geneva, mogwera wa ka wa kgale wa modiredi, Ngk. Pettigrew, ka Louisville, o rile o be a theeditše seyalemoya, a theeditše. Setšhaba se be se le kotsing. O be a nyaka go bona se sephetho e bego e le sona, se ba bego ba eya go se dira. Gomme sehlakana hlogo se sengwe sa tla mojako, ka moriri wa gagwe o leketitše fase ka sefahlegong sa gagwe, gomme sa re, “Ngk. Pettigrew, ke a kwešiša gore o . . . gore monna wa khuetšo.” O rile, “Nna, ke na le dipina tsoko tša rokenrole. Ba—ba batho ba ka se ntheetše. Ge o ka no mpha thekgo ye nnyane!”

220 O rile, “Morwa, ema ntle fale feela gannyane nthatana.” O rile, “Ke—ke theeditše go bona se dipoelo di yago go ba.”

221 O rile, “Eupša, Ngk. Pettigrew,” o rile, “se ke selo se segolo.” O rile, “Se se ra bontši go nna.” Boka e be e era bontši e ka ba bofe go feta go kwa dipoelo go tšwa go Khonferense Ya Bagolo Ba Bane?

222 Yeo ke tselo ye batho ba lego lehono. Morethetho wo mongwe wo monnyane, se sengwe le se sengwe, leineng la—la bodumedi le tla go dikologa le go leka go goga šedi ya lena go tšwa go kweng Dipoelo tša kgonthe. Hmm! Yo mongwe yo monnyane wa nkatshadi, wa go šokiša, wa fiwa bodumedi (ge eba go ne lentšu le lebjalo go le diriša), go hwetša maloko a mantši le batho ba bakaone, go hwetša kereke ye kgolwane le ye go latelwa go go golwane, go leka go goga šedi ya lena, baena. Le se ke la ba theetša. Re na le Dipoelo di ngwadilwe ntle *Mo*.

223 Yeo e be e le khonferense ya pentecostal. O rile, “Le se ke la opela pina ye nngwe, le se ke la rera lentšu le lengwe, eupša eyang godimo kua gomme le lete go fihla khonferense ye e fedile. Ke tla le romela Ditaba morago. Ke tla le botša yo e lego yo mogologolo magareng ga lena. Ke tla le botša tlwa se le tla se dirago; ge eba le swanetše go ba le mokgatlo, ge eba le swanetše go ba le mopapa, goba pišopo, goba e ka ba eng le swanetšego go ba le yona. Ke tla le botša ka yona. Eupša letang go fihla le ekwa Dipoelo. Re ya Legodimong, go tšea sephetho sa selo.”

224 “Gomme O rotogetše Godimo, a bofolla mathopša, a dula fase ka seatleng se setona sa Modimo, gomme a romela dimpho morago go batho.” Ka gona ge Letšatši la Pentecost le tlile ka botlalo, ba be ba letile.

225 Oo, go ka reng ge nkabe e bile, go ka reng ge—ge Andrea a ka be a rile, morago ga e ka ba matšatši a tshela, “Le a tseba, baena, ke a dumela ga ra swanela go leta botelele bjo bo itšego. Ke dumela seo, ka tumelo, re amogela bodiredi bja rena. Re swanetše go ya pele, go thoma thwi ntle le go thoma ka bodiredi bja rena, gonabjale.”

226 Bjuo ke bothata ka modiredi ba bantši. Ga A dule fale botelele go lekanela, go fihla a ekwa go Bowa, go fihla a ekwa thomo ya gagwe.

227 Gabotse, le a tseba, mohlomongwe go ka be go bile leina le lengwe, Filipi, o be a tla tsoga, a re, “Le a tseba, ke be ke ikwela gabotsana gabotse. Morago ga tšohle, re na le tsebo ya se, se A nyakago go se dira.”

228 Go ka no ba bjalo, baena. O ka no ba le B.A., D.D., L.L., Q.U.S.T., gomme e ka se re selo. Tsebo ya gago ga e re selo. Diseminari tšohle tša gago di no se re selo. O swanetše go letela Dipoelo, go bona se Modimo a se boletšego. Gomme ga go motho yo a nago le tokelo ya go rera Ebangedi ntle le go kopana, go kopano le Jesu Kriste pele bjalo ka Motho, e sego bjalo ka thutamodimo tsoko, thutamodimo. Gabotse, le tseba se ke se rago, grata tsoko ya thutamodimo. Grata ya thutamodimo, ga a ne tokelo go e dira godimo ga yeo, ga go kgathale o kgona go E hlaloša gakaakang. Yeo ga se yona.

229 Feela boka Moshe. O kgonne go ruta Baegepeta bohlale. O be a le monna yo mokaonekaone ka nageng, eupša o ile a swanela go ya khonferenseng le Modimo. Gomme ga go monna yo a nago le tokelo ya go tleleima go ba Mokriste, ga go mosadi, ga go ngwana, ga go moreri, gagolo, go fihla yena ka boyena a tlile godimo ga mašabašaba a makgethwa moo a kopanago le Modimo. Baithutamodimo bohle ka lefaseng, basedumelemodimo bohle ka lefaseng, ba ka se kgone go hlaloša seo go tloga go yena. O be a le fao. E diregile. E diregile go yena. O tseba mo a emego.

Fao, ba ile go Letšatši la Pentecost.

230 Gomme ga se ra bona se—se . . . Bjale, ga ke . . . Ke no dira tlhagišo. Ga re e bone fao, moo pišopo a tlilego godimo tseleng ka sebeba sa gagwe ka seatleng sa gagwe, gomme a rilego, “Bjale, ke romilwe ke Morena. Ke nyaka go bea diatla godimo ga lena baena le go le romela ntle.” Yeo ke 1963 mohuta wa yona, pišopo le bašomi ba gagwe.

231 Gabotse, re nagana ka bona. A re nong go e tšea ka tlhompho ya maleba go bagwera ba rena ba Katoliki. A re reng go tlile moprista godimo tseleng, ka ditirelo tša mafelelo, di bitšwago bjalo. “Ntšhetša leleme la gago ntle gomme o tšee senkgwana, gomme ke tla nwa beine. Gomme ka gona o tla ba leloko.” Ge seo se ka be se bile, go ka be go bile lefelong la pele.

232 Modimo ke mohlokamagomo. Sephetho sa Gagwe se no swana le ge go bile ka serapeng sa Edene. Yena, sephetho sa Gagwe sa mathomo, se a e ruma.

233 Gabotse, ba dirile eng? Ba letile, gomme ba letile, gomme ba be ba se ba kgotsofala. Ba letile, go fihla, “Go tlile modumo go tšwa Legodimong boka phefo ye maatla e tšutlago. O tladitše ntlo yohle moo ba bego ba dutše. Maleme a maphakga a dula godimo ga bona, boka Mollo. Gomme bohle ba ile ba tlatšwa ka Moya wo

Mokgethwa, le go thoma go bolela ka maleme a mangwe, bjalo ka ge Moya o ba file polelo.”

²³⁴ Sehlopha sa mafšega ao a bego a boifa boebangedi, sehlopha sa mafšega ao a bego a boifa go lebanya seriti le batsebalegi ba toropokgolo le baswaswalatši ba bodumedi, o be a le ntle mokgotheng, a paka, “Se ke Sela.” Seo e be e le sephetho sa Modimo.

²³⁵ Matšatši a se makae morago ga fao, Basamaria. Filipi o be a ile tlase le go ba rerela le go ba kolobetša Leineng la Jesu Kriste, le ge Moya wo Mokgethwa o be o se wa be wa wela godimo ga le o tee wa bona nako yeo. Kafao, ba rometše godimo go Petro le go mo tliša fase. Ba a tseba ba bile le thabo ye kgolo. Ba be ba thabile le go hlalala, gomme ba ipshinne. Gomme ba bile le diphodišo tše kgolo le se sengwe le se sengwe.

²³⁶ Bjale, Nazarene, Pilgrim Holiness, baena ba Methodist, theetšang. Phodišo ga se yona. Lethabo ga se lona. Ke boitemogelo. Ke Moya wo Mokgethwa, Kriste ka Boyena, o tla ka go wena, bjalo ka Motho.

²³⁷ Ba rometše godimo le go tšea Petro le Johane ba ba tlilego tlase le go bea diatla tša bona godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa o tlile godimo ga bona. Ka go Ditiro 10:49 re hwetša gore Petro, ge a be a sa bolela le Bantle, “Ge Petro a sa bolela Mantšu a, Moya wo Mokgethwa o wetše godimo ga bona ba ba O kwelego. Ka gore ba ba kwele ba bolela ka maleme, le go godiša Modimo. Gomme Petro o rile, ‘A re ka thibela meetse, re bona ba ba—ba amogetše Moya wo Mokgethwa boka re dirile mo mathomong?’”

²³⁸ Paulo, a bolela le sehlopha sa Mabaptist, ka go Ditiro 19, o fetile go kgabola lebopo la tletlolo la Efeso. O hweditše barutiwa ba ba itšego. Ba be ba thabile. Ba bile le moreri yo mogolo wa Baptist fale, ka leina la Apollo. Gomme o be a le ramolao yo a sokologilego. Gomme o rile, “O be a netefatša ka Beibele, gore Jesu o be a le Kriste.”

²³⁹ Gomme Aquila le Priscilla, badiraditente le Paulo, ba rile, “Ngwanešu wa rena Paulo o ka kgolegong tlase kua.” A leo ga se lefelo tsoko go moreri go ba? O be a le ka kgolegong gobane o lelekile diabololo go tšwa go mmolelelamahlatse. Gomme o rile, “Yena, o ka kgolegong, eupša o tla re etela gabotse ka pela, gomme o tla hlaloša Lentšu la Modimo go wena, ka phethagalo kudu.”

²⁴⁰ Gomme ba be ba ne nako ye botse, boka Mabaptist ohle a mabotse a dira, ba goeela, ba tumiša Modimo, ba na le diphodišo, le maswao, le go ya pele.

²⁴¹ Eupša ge Paulo a etla godimo le go ba theetša, moapostola, o rile, “A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumetše?” Ba naganne ba bile le Wona. Le a bona? “Ge e sa le le dumetše?”

Re a nagana, ge re dumela re O hweditše. Yeo ke phošo. O rile, “A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumetše?”

Ba rile, “Ga re tsebe se e lego sona, goba ge eba go na le o Tee.”

O rile, “Le kolobeditšwe ka efe?”

Ba rile, “Go Johane.”

O rile, “Seo se ka se sa šoma gape. Le swanetše go kolobetšwa gape.”

²⁴² Kafa, o ba kolobeditše Leineng la Jesu Kriste. O beile diatla tša gagwe godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa o tlile godimo ga bona, gomme ba boletše ka maleme le go godiša Modimo. Bjang? Go no swana le ge ba dirile mathomong. Fomula ya go swana e ile ya phethagatšwa.

²⁴³ Ge ngaka a ngwala taelotšhomišo, o se dumelele le o tee wa boradiokobatši ba ba ditswiamagotlo go leka go e hlakahlakanya. Ba go fa sehlare se sentši kudu, se ka se go thuše. Gomme ge ba tšhela mpholo wo montši, o tla go bolaya.

²⁴⁴ O se tlankele fomula ya Modimo. E rwale ka tsela ye e bego e le ka khonferenseng. Tšeo e be e le Ditaelo. Amene. Ke a Mo rata.

²⁴⁵ E nkgopotša batswadi ba Jesu. Ba ile godimo moketeng wa pentecostal. Mo tseleng morago ba hweditše. Ba bile matšatši a mararo goba a mane, gomme ga se ba Mo hwetša magareng ga bona. Ba thoma go makala.

²⁴⁶ Ke ka tsela ye go lego bjale. Dikereke di thoma go hwetša, “Go diregile eng ka Jesu? Go diregile eng? Re Mapentecostal, eupša go diregile eng? Re Mamethodist, eupša go diregile eng? Go diregile eng ka Jesu?”

Ba thoma go lebelela magareng ga leloko la bona.

²⁴⁷ Seo ke se re thomago go se nagana. “Moody o rileng? Sankey o rileng? Finney o rileng?” Leo e be e le letšatši la bona. Re godimo tseleng. Ge re thoma go puruputša morago, boka ba dirile!

²⁴⁸ Ba ile lelokong la bona gomme ga se ba kgona go Mo hwetša. Ba ile go meloko yohle ya bona, dipišopo, le go ya pele. Ga se ba kgone go Mo hwetša. Mafelelong, ba Mo hweditše feela moo ba Mo tlogetšego. Ba Mo tlogetše kae? Mocketeng wa pentecost. Ba ile ba swanela go ya tsela yohle morago moo ba Mo tlogetšego, pele ba Mo hwetša.

²⁴⁹ Gomme, kereke, seo ke se re swanetšego go se dira, go ya morago moo re Mo tlogetšego. Re tloge go ye mengwe ya metlwae ya rena. Re ye morago moo re Mo tlogetšego. O nyaka go tseba moo o Mo tlogetšego? Ebang le khonferense ye nnyane ya Beibele gomme le se ke la no goga mehlatloša e ka ba efe, e nong go bolela Therešo.

250 Re ya go leta bjale go fihla re bona ka fao go bego go le. Ga go dipišopo, ga go selo, feela Moya wo Mokgethwa o be o swanetše go etapele Kereke. Yoo ke Moetapele a nnoši re nago le yena ke Moya wo Mokgethwa, gomme O hlahlala go ya ka Lentšu.

251 Ge o re, “Gabotse, ke na le Moya wo Mokgethwa,” gomme o gana Lentšu; ga se Moya wo Mokgethwa gona, gobane Moya wo Mokgethwa o ngwadile Beibele. Nnete. Kafao, ga se Moya wo Mokgethwa.

252 Theetšang. Go tswaleleng. Ka dikhonferenseng tša lefase, ba dira eng? Ba ja mmogo. Ba bolela mmogo. Ba ngangana mmogo. Ba aketšana seng sa bona, ka khonferenseng ya lefase, khonferense ya lefase, ya ditšhaba.

253 Eupša eng, ge Modimo a bitša khonferense, go diregile eng? Ba kopana mmogo. Ga ba keteke, eupša ba a ikona. Ga ba ngangane, eupša ba a rapela. Ba leta go fihla ba hwetša ditaello, gomme ba ya pele.

254 Seo ke se kereke e se hlokago lehono, ke go ya pele, go hwetša Ditaello. Gomme o re, “Nka kgona bjang go hwetša Ditaello?” Šedi tšona. Ye ke Ditaello. “O tseba bjang, Ngwanešu Branham?” Tsela ye Modimo pele a polannego topollo e bile ka madi, gomme A ka se tsoge a e fetola, ge Modimo a dira sephetho. Ke ka baka leo o ka kgonago go lekeletša soulo ya gago godimo ga Beibele yela, legato e ka ba lefe E le bolelago, gobane Ke Lentšu la Modimo.

255 Gomme Modimo, ka go ba mohlokamagomo, A ka se kgone go re, “Gabotse, ke be ke fošitše, mengwaga ye dikete tše pedi ya go feta.” Modimo ke wa ka Gosafelego. Ga se A ke a thoma. A ka se tsoge a fela.

256 Gomme tsela e nnoši o ka tsogego wa swana le Yena ke go ba karolo ya Gagwe. Ka Letšatši la Pentecost. . .

257 Pilara yela ya Mollo ye kgolo yeo e latetšego Israele, goba Israele e be e E latela go kgabola lešoka, le a bona, Pilara yela ya Mollo ye kgolo e be e le Modimo, Morongwa wa kgwerano, Jesu Kriste. “Moshe o semile kgobogo ya Kriste mahumo a magologolo go feta ale a Egepeta, kafao o tlogetše Egepeta gomme a latela Kriste.”

258 Hlokomelang, ka Letšatši la Pentecost, Modimo o dirile eng? O tšere Pilara yela ya Mollo ye kgolo gomme a E aroganya. Yoo e be e le Yenamong. Maleme a Mollo, maleme a maphakga, maleme a mollo, a tlile fase, maleme a maphakga, gomme a dula godimo ga yo mongwe le yo mongwe.

259 Oo, a re ka se ke ra swanela go lewa ke dihlong, go dumelela mekgatlo ya rena go re aroganya! Ge, Modimo a ikarogantše Yenamong magareng ga rena, gore re be batee. “Se batho bohle ba tla tseba gore le barutiwa ba Ka.” A le kwa seo, ngwanešu le

kgaetšedi? Modimo o ikarogantše Yenamong. Ga se ra tsoge ra arogana, seng sa rena, gobane re dikarolo tša Modimo.

²⁶⁰ E no dumelela Mollo wo o tle go Mollo wo, gomme, ka morago ga lebakana, o tla hwetša, o tla šuthiša woo. E tlike godimo ka Luther, Wesley, Pentecost. Gomme hwetša, phiramiti e tla apešwa, le lengwe la matšatši a.

²⁶¹ Le a tseba, ga se ya tsoge ya apešwa, phiramiti ka morago ga tolara ya gago. “Leswao le legolo,” e a bolela. Gomme rena ka Amerika, šele leswao la Amerika ka lehlakoreng *le*. Eupša gobaneng e rile, “Leswao le legolo,” le Henoge a le dirilego? E sego dithuto tša phiramiti bjale, ka gore ga ke dumele ka go mohuta woo wa dilo. Eupša ga se ba ke ba tsoge ba tswalela phiramiti. Gobaneng? Le—le Letlapaseapešo le gannwe. Eupša Le tla tla gape, letšatši le lengwe. Tumišang Morena!

²⁶² Gomme, le a bona, ka go phiramiti yela, ke bile fao. E sesefetše kgauswi kudu go fihla ebile o sa kgone go sepediša bogale bja legare. Ga go leraga gare ga yona. E no dula mmogo ka go phethagala bjalo ka letlapa le le swanago.

²⁶³ Gomme ge Kereke yela e sesefalela ka go seswantšho sa go phethagala sa Jesu Kriste, O tla tla, go tsoša bakgethwa bohle ge A etla, le go ba tšea le Yena. Kereke ya Modimo yo a phelago e tla ubulelwa godimo.

²⁶⁴ Eupša, baena, re ka se be bjalo ka Efa, yo motee o na le *se* gomme yo motee o na le *sela*, mmele wa go se bopege. E tla ba lentšu ka lentšu, se Modimo a se boletšego.

²⁶⁵ O re, “Ngwanešu Branham, O boletše eng gona? Ga se nke wa re botša.”

²⁶⁶ Go lokile. Petro o e boletše. Ge ba be ba nyaka go tseba, “Re tsena bjang ka go wo? Go diregile eng?” O re file fomula.

²⁶⁷ Bjale, ge a rile, “Šišinya diatla gomme o tšoene kereke,” seo ke se e bego e tla ba sona. Gomme ge a rile, “Ema ka hlogo ya gago,” seo ke se e ka bego e bile sona. O rile, “Re tla kगतlofatša monna yo mogolo, le go dira mmele wo mogolo, le mopapa yo mogolo, le se segolo *se, sela*,” yeo ke tsela go ka bego go bile.

²⁶⁸ Eupša o boletše eng? “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste bakeng sa go tlošwa ga dibe tša lena, gomme le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa. Ka gore tshepišo ke ya lena, le go bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.”

²⁶⁹ Gomme ge feela Modimo a bitša, e swanetše go ba fomula ya go swana. E sego šikinya diatla, bušeletša thutotumelo; eupša kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa, ka go Mmele wa Jesu Kriste. Yeo ke tsela ye Kereke ya Bokriste e swanetšego go sepedišwa. E sego ka dithutotumelo, e sego ka kerekeleina, e sego ka thuto, e sego ka thutamodimo; eupša ka kolobetšo ya

Moya wo Mokgethwa, go etapele banna le basadi. Gomme A ka se tsoge a go etapele go tloga go Lentšu la Modimo. O tla go etapele thwi go ya go Lentšu la Modimo, gobane “Motho a ka se phele ka borotho feela, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe leo le tšwago molomong wa Modimo.”

270 A le na le e ka ba metsotso ye mebedi goba ye meraro gape, nne? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke na le khonferense ye nngwe ke tla ratago ke e bitša go lena. Ke na le yona e ngwadilwe mo. Feela, “Ditiro 4,” e a bolela. Ke tseba se seo se se rago.

271 Ditiro 4, morago ga ge barutiwa ba thoma go rera, dikereke di thoma go swaswalatša. Ba thoma go ba dira . . . Dikereke di rila, “Bjale emang motsotso. Le ka kgona go ya pele le go dira mehlolo ya lena. Le ka kgona go dira selo sohle se, eupša le se sa rera gape Leineng la Jesu Kriste.” Ba ba iteile, le go ba megogoma, le se sengwe le se sengwe gape. Kafao ba dirile eng? Go swanetše go ba se sengwe se dirwa. Ba ileditšwe. Molao o bolela gore ba ka se kgone go rera ka tsela ye gape.

272 Oo, ngwanešu! Ke duma nkabe ke no ba le nako ye ntši gannyane. Nako e a tla ge eba o ya go bea mokgatlo wa gago ka go Khansele ya Dikereke tša Lefase, o tla . . . Ge o dira seo, o tšea seswantšho sa sebata, gobane o ne maatla feela boka go bile ka Roma. Gomme ge o sa e dire, o tla ba motho ka motho, kereke ya go ikema; gomme ge o dira, seswantšho sa sebata se ya go tswalela mabati a gago, gomme o ya go iletšwa. Gomme ka gona o ya go hloka khonferense. Le a bona?

273 “Ba re botša gore re ka se kgone, gape. Re ka se kgone go rera Leineng la Jesu. A re botšišeng Modimo gomme re hwetše ge eba re ka kgona, goba aowa.” Kafao ba ile godimo le go ba le khonferense. Oo, oo, oo, oo! Ntshwareleng. Re hloka e tee boka yeo, mosong wo. “A go lokile go rena go obamela motho, goba Modimo?” go boletše moapostola. Ba bile le khonferense, ka ga se re nago mosong wo. Gomme ba emeletše le go fa, “Ke—ke—ke kereke e a re botša re ka se kgone go rera ntle le ge re etla go sehlopha sa bona, le go ya pele. Gomme re ka se kgone go ba le modiredi yo ntle le ge mokgatlo o bolela bjalo. Gomme ga go kgathale ke go tlotšwa go gontši gakaakang, re swanetše go dira se, sela.” Gomme le tseba ka fao go lego, sehlopha se sengwe le se sengwe, le go ya pele. “Re ya go dira eng?”

274 Gomme ba bile le khonferense, gomme ba tlile tlase le go thoma go rapela. Yeo ke khonferense ya Ditiro 4. “Gomme ge ba dirile, bohle ka mmero o tee, ‘Morena, gobaneng batho ba eleeditše selo sa lefeela; goba bahetene ba galefa, gomme batho ba eleletša selo sa lefeela? Otlollela pele seatla sa Ngwana yo Mokgethwa wa Gago Jesu, go fodiša balwetši. Re ganetšwa go dira se.’ Gomme bohle ba bona ba rapela ka mmero o tee.”

275 O a bolela, batho ba bangwe, ba re swaswalatše go yo mongwe le yo mongwe a rapela ka nako ya go swana. O be o

ka rata bjang go ba o bile ka go sehlopha sela, “Bohle ka mmero o tee”? Yo mongwe o rile, “Modimo a ka tsoge a kwa seo bjang?” Ke dithapelo tše kae le naganago O a di kwa ka nako e tee, go le bjalo? Le a lebala. Yena ga a felele. Yena ke mohlokamagomo. Le a bona?

²⁷⁶ “Gomme ge bohle ba rapetše ka mmero o tee,” Beibele e rile, “moago o šikinyegile moo ba bego ba dutše mmogo.” Amene. Dipoelo di tla morago. “Gomme ba ile pele ba rera Jesu Kriste, mogohle, Modimo a šoma ka bona, a tiišetša Lentšu.” Khonferense ya Ditiro 4.

²⁷⁷ Oo, ngwanešu, motsotso feela, go na le khonferense ye nngwe. O ka no se tsenele e ka ba efe ya dikhonferense tše. O ka no be o se wa tsenela dikhonferense tše tša lefase. Elelwa, o ka no be o se wa e dira. Eupša, elelwang, go na le khonferense e tee, ke ya go bolela ka yona bjale, ye o yago go e tsenela. Ga ke kgathale o mang, o ya go e tsenela. O ka no tlogelwa, go fihla nako ye, eupša go tloga bjale go ya pele ga o dire. Yeo ke khonferense mo Kahlolong. Yeo ke nnete. Bohle le ya go ba fale, yo mongwe le yo mongwe wa rena. Gomme re ya go fa lebaka bakeng sa se re se dirilego le go se bolela mo lefaseng le. Yeo ke khonferense e tee o yago go e tsenela.

²⁷⁸ Nako le nako ge o ekwa saerini e eya go theoga mokgotha, elelwa, e a go swaya. Ga o ye go ba mo botelele kudu. Moo o bonago moriri wo mopududu o etla, o kobama magetla, o bona sepetlele, serapa sa mabitla, ke eng? Bopaki, ga o mo nako yohle, gomme o sepelela gomimo go ya go khonferense yela. Gomme bohle re ya go ba kua.

²⁷⁹ Re ya go swanela go fa lebaka la se re se dirilego ka Jesu Kriste. A yeo ke nnete? Gomme Jesu Kriste ke Mang? Lentšu. “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama gomme la dula magareng ga rena.” “Jesu Kriste wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile.”

²⁸⁰ Modimo, a šoma ka mabakeng a mararo, ke ka baka leo A boletšego ka go Mmitša “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Le a bona? E sego Bomodimo ba bararo ba go fapana. Fao ke mo o hlakahlakanago. Ga se Bomodimo ba bararo ba go fapana. Ke Modimo yo motee ka go diponagalo tše tharo, le a bona, tša—tša Modimo yo motee. Re na le feela Modimo yo motee. Ga se rena bahetene. Le a bona? Eupša re—re ne Modimo o tee, eupša diponagalo tše tharo. Ke ka baka leo Mateo a rilego, “Ba kolobetšeng Leineng la Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” ka baka la gore, le a bona, E be e le yo Motee. Modimo yola wa go swana: o be a le ka go Testamente ya Kgale; o be a le Modimo wa go swana a dirilwego go bonagala; gomme Modimo wa go swana yoo a lego fa lehono. Jesu Kriste, go swana: yoo Moshe a tlogetšego le—le lefase ka Egepete; go swana le nako yeo go bile

mo lehono; gomme Yena wa go swana o tla ba go ya go ile, Jesu Kriste. Gomme Yena ke Lentšu. Amene.

²⁸¹ Modimo o swanetše go ahlola kereke ka se sengwe. Modimo o swanetše go ahlola lefase ka selekane se sengwe. Le dumela seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Gabotse, ge A eya go le ahlola ka kereke, kereke efe? Ge A le ahlola ka Katoliki ya Roma, ya Segerike e ile. Ge A le ahlola ka ya Segerike, ya Roma e ile. Ge A le ahlola ka Methodist, Baptist e ile. Ge A le ahlola ka Baptist, Methodist e ile; pele le morago. Ge A le ahlola ka Oneness, Twoness e ile. Ge A le ahlola ka Twoness, Threeness a ile. Ge A le ahlola ka Threeness, bobedi ba ile. Ke lena bao. Ke eng? Ke eng, baena? Ke sehlopha sa ditšiebadimo.

²⁸² Modimo o swanetše go ba le selekane tsoko. Ge eba ke swanetše go tšoenana kereke, ke efe ke tla e tšoenago? Go ne e Tee feela, gomme ga o tšoenana Yeo.

²⁸³ Ke bile ka lapeng la Branham, mengwaga ye masometlhano nne, gomme ga se nke ka tšoenana lapa. Ke tswetšwe ke le Branham. Ke nna Branham gobane tate wa ka ke Branham.

²⁸⁴ Gomme ke nna Mokriste gobane Tate wa ka ke—ke Modimo. Amene. Re Bakriste godimo ga motheo woo. Re Bakriste. Re tswetšwe ka Moya wa Gagwe. Gomme Moya wa Tate wa ka, ka go nna, ke na le ditholanakgopolo tša Modimo ka go nna, gomme di ipealatša tšonabeng boka di dirile ka go Morwa wa Gagwe, Jesu Kriste. Ke lena bao.

²⁸⁵ “Godimo ga leswika le Ke aga Kereke ya Ka. E sego ka . . . Nama le madi ga se tša e utolla go wena, eupša Tate wa Ka yo a lego Legodimong o e utolotše. Godimo ga leswika le Ke aga Kereke ya Ka.”

²⁸⁶ Ge Modimo a ahlola lefase ka kereke ya Katoliki, Protestant e lahlegile. O e tšoenana ka—ka Maprotestant, ke efe? O ahlola ka kereke ya Katoliki, go na le dipoišo tše dintši tša go fapana tša dikgao tša kereke ya Katoliki, kafao ke efe e yago go ba? Le a bona, motho o tla gakanaga. Le ka se tsebe le dire eng.

²⁸⁷ Eupša *sese* se Modimo a tla ba ahlolago ka sona, Lentšu. Seo ke selekane. “Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu la Ka le ka se tsoge la palelwa.” Godimo ga *Le* ke tšea go ema ga ka. Mafelo ohle a mangwe ke kwenamohlaba. Mafelo ohle a mangwe ke kwenamohlaba.

Godimo ga Kriste, Leswika le le tiilego, ke a
ema;

Mafelo ohle a mangwe ke kwenamohlaba.

²⁸⁸ Ke itshamile ka Lona. Ga ke tshepele ka go se ke lego sona. Ke tshepetše go se A lego sona. Nka se kgone, nka se kgone go ya Legodimong; Jesu o rile ke swanetše go phethagala go fihla Kua. “Ebang kagona ba ba phethagetšego ebile boka Tataaweno

wa Legodimong.” O ka kgona bjang go ba? Eupša ge o na le. . . O se lebelele go wena, eupša go Sehlabelo sa gago.

²⁸⁹ Gabotse, ge moula wo monnyane o tswetšwe mo nakong ya Testamente ya Kgale. O be a robegile ditsebe, le matolo a go phetlagana, le mahlo a go leana. Gobaneng, o a tseba o be a tla konkwa hlogong. Ga a ne mohola. Eupša mme o be a ka kgona go mmošša, “Morwa, o tswetšwe ka tokelotswalo. Ka baka la gore o tswetšwe bjalo, ka tsela ye, o tla phela. Eupša yo a go hwalago o tla swanela go ba kwana ye e phethagetšego, o tla swanela go neelwa gore o kgone go phela.” Ba tla kgaola molala wa—wa—wa pere ge a be a se na mohola, gomme ga a na mohola. Eupša, le a bona, eupša kwana ye e phethagetšego e swanetše go hwa gore a kgone go phela.

²⁹⁰ Ge o re ga o ne mohola, “Ga ke na maswanedi go fola, Ngwanešu Branham. Ga ke na maswanedi go tla go Kriste.” O se ke wa itebelela wenamong. Lebelelela Sehlabelo sa gago. Ga ke na mohola. Ga go selo sa go loka ka go nna, ebile le kgopolo. Ga go selo sa mohola, ga go selo sa mohola ka go wena. Ga a gona wa rena a swanetšego e ka ba eng eupša hele. Yeo ke tšwa.

²⁹¹ Eupša, oo, lebelelang se se emego go re emela. Lebelelang se se emego go re emela. Gomme Bophelo bja Gagwe Šebo, bo ngwadilwe, bo leka go bonagatšwa ka rena. Gomme ka gona, ka thutotumelo ye nngwe ye nnyane, re a Bo gana. Oo, re hloka khonferense. Ee.

²⁹² Ke ka baka leo nka kgonago go sepelela sefaleng, ke sa boife gore se sengwe se ya go tla godimo, le go ya go direga ka tsela ye, goba ka tsela yela, goba e tla šitwa, goba se sengwe se fošagetše. Aowa. Ke lebelelela Sehlabelo sa ka.

“Billy, o dirile eng beke ye?”

²⁹³ Ke dirile go lekanela go hwa, ke rile, mo iring. Nna, ke modiradibe, le go thoma. Eupša ke lebeletše Yo a mphago tshepišo. Ke lebeletše Yo a boletšego bjalo, “O se boife. Ema fale. O tswaletšwe taba ye. Ke go godišeditše morero wo.” Gona bodiabolobohle ka heleng ga ba kgone go ntira ke šuthe. Ke eme fale go Kriste, Leswika lela la go tia.

²⁹⁴ E ka ba mang wa lena a elelwago Paul Rader? Mohlabani yo mogolo wa Modimo. Ke be ke le mošemane yo monnyane, ke dutše maotong a gagwe. O hwile, godimo fa ka California, e se kgale botelele. Ge a be a ehwa. . . Yena le ngwanabo Luka ba kgomagane mmogo, go swana le nna le morwa wa ka mo. Ba ile mmogo, feela seatla ka seatleng, boka ngwanešu le ngwanešu, feela bjalo ka tate le morwa. Gomme Paul o tlile bofelong bja tsela.

²⁹⁵ Moody Bible Institute e rometše khwathete ye nnyane tlase fale, go opela. Gomme ba bile le digaretene tšohle di gogilwe, le meriti tlase, sepetlele. Gomme Luka o bile mohuta wa. . . ke ra, Paul o bile le tshegišo, le a tseba. Gomme o lebeletše

go dikologa go khwthete ye nnyane yela. Gomme ba be ba opela *Kgauswiuswi Go Wena Modimo Wa Ka*. O rile, “Ke mang a hwago, nna goba lena?” O rile, “Phagamišang tšona digaretene fale gomme le nkopelele tše dingwe tše botse, dipina tša Ebangedi tša ka pela.” Gomme ba bile go opela:

Tlase kua sefapanong moo Mophološi wa ka a
hwilego,
Tlase kua ke llela tlhwekišo go tšwa sebeng;
Fale Madi a tlotitšwe pelong ya ka;
Letago go Leina la Gagwe!

²⁹⁶ O rile, “Seo se kwagala bokaonana.” O rile, “Luke o kae, yena yoo a nkgomaretšego go kgabola bokoto le bosese.”

²⁹⁷ O be a sa kgone go bona ngwanabo a ehwa. O be a le ka kamoreng ye e latelago. Ba ile gomme ba mo tšea. Paulo o phagamišitše seatla sa gagwe se segolo go Luke, gomme Luke o swere seatla sa gagwe. Megokgo e kitimile go tloga lerameng la gagwe.

²⁹⁸ O rile, “Luke, nagana ka yona. Re bile ditsela tše telele mmogo. Re tšere mokgobo wo montši wa meetlwa, le go kgabola mokoti wo montši. Eupša, nagana ka yona, mo metsotsong ye mehlano go tloga bjale ke tla be ke eme ka Bogoneng bja Jesu Kriste, ke apere toko ya Gagwe.” Yeo ke yona.

²⁹⁹ Paul o mpoditše. O rile o . . . ge a be a le lesogana. O tšwa Oregon. O be a le mo—mo monna wa sekgwa, gomme o be a tla ripa mehlare. Gomme o rile, ge a be a le godimo ka go se sengwe sa dihlakahlake . . . Ke lebetše moo e bego e le. Amerika Borwa, ke moo e bego e le. Gomme o be a le moromiwa ka fale. Gomme o tšere letadi le leso le, letadi la meetse a maso. Gomme, oo, le tseba se seo se lego. Leo ke lehu, gonabjale. Moragorago ka masoding, dimaele go ya go ngaka.

³⁰⁰ Paul e be e le modumedi yo mogolo ka go phodišo Kgethwa, bjalo ka ge le tseba. Gomme kafao gona o—o boditše mosadimogatša wa gagwe, o rile . . . Ba be ba eya go ngaka. O rile, “Go ka se dire phapano ye e itšego. Nka se kgone go phela botelele bjoo.” Kafao mosadimogatša wa gagwe . . . O rile, “Hani, o tla tlase fa, ka thoko ga malao, gomme o bolele le Ngaka ya rena. A re Mmiletšeng lefelongtiragalo.”

³⁰¹ Kafao mosadimogatša wa gagwe o thoma go rapela, “Modimo, o se lese monnamogatša wa ka wa go ratega go hwa. O mo ka mašemong a boromiwa bakeng sa Gago. O se mo lese a hwa.”

³⁰² Letadi le galefile, o tšwa monaganong wa gagwe, go nyakile, le no ya le go tla. O rile, “Hani, go ba leswiswiswiswi le leswiswiswiswi. Nka se kgone go tšea eupša boteletšana gannyane nthatana.” O rile, “E no tšwelapele o rapela, hani.”

303 Gomme o rothetše ka kidibalong. O rile o bile le toro. O rile o lorile o be a le morago ka Oregon, lesogana. Gomme o rile o be a na le molaodi ka kampeng ya dikota. O rile, “Paul, eya godimo, ntlhoreng ya thaba kua, gomme o nkwišetše mohlare wa bogolo bjo bo itšego gomme o o tliše go nna.”

O rile, “Go lokile, molaodi.”

304 Gomme o ile godimo ntlhoreng ya thaba, gomme o rile o be a kgona go no bona selepe sela. Le a tseba, bokgojana bjo o yago leboa, gobaneng, legong le ba boletiana; bokgojana borwa, bothatana, legong la go swana. Kafao, o ile godimo kua. Gomme o rile o thomile go bona selepe se eya sobesobe, hlogwana, ka mohlareng, ge a uša mohlare. O o hlobile, le go o lokiša. O tsemile selepe ka go kutu, tlase go kutu ya mohlare, karolo ye kgolo; gomme o be a le, le a tseba, a phagamiša, go bea matolo a gagwe mmogo, go phagamiša. O rile ke monna wa go tia. Le tseba ka fao Paul a bilego, yo mokopana, wa go tia, monna.

305 Kafao o thomile go phagamiša mohlare, gomme o nno se kgone go o phagamiša. O rile, “Ke katane gomme ke lekile. Gomme ke ikwetše bjalo. . . Ke ile ka swanela go iša kota yela tlase fale go molaodi.” O rile, “Ke be ke no se kgone go e phagamiša.” O rile, “Ke thuhlutše, ka thuhlula le go goga, le go thuhlula le go goga,” o rile, “go fihla maatla a ka ohle a nno sepela.” Gomme o rile, “Ke nno dula fase kgahlanong le mohlare, gomme ka nagana, ‘Ke lapile kudu! Ebile ga ke kgone go šutha gape.’”

306 O rile, “Thwi ke kwele segalontšu se sebosebose nkilego ka se kwa. E be e le molaodi wa ka. Gomme o rile, ‘Paul, o katana le yona bakeng sa eng?’”

307 O rile, “Molaodi, gabonolo ke—ke—ke no se kgone go e kuka. Ke ye kgolo kudu. Morwalo ke wo mogolo kudu go nna go o rwala. Nka se kgone go ya bokgojana bjo bo itšego le wona.”

308 O rile, “Paul, go na le moela, o yago thwi hleng le wena. Gobaneng o sa no e lahlela ka go moela, le go tabogela godimo ga yona le go sesa thwi go theoga maphotho? Gomme o tla thwi kgauswi le kampa.”

O rile, “Ga se nke ka nagana ka seo.”

309 Gomme ge a e lahletše ka go legaga, o lebeletše morago. Gomme Molaodi wa gagwe e be e le Jesu. Gomme o rile o nno tabogela godimo ga kota, gomme tlase bokagodimo ga maphotho a ya, a phantshanya meetse, a goelesa, “Ke sesa godimo ga Yona! Ke sesa godimo ga Yona! Ke sesa godimo ga Yona!” Gomme o rile o phofogile, gomme o be a eme thwi ntle bogareng bja lebato, a lahlela diatla bobedi ka moyeng, a re, “Ke sesa godimo ga Yona! Ke sesa godimo ga Yona! Ke sesa godimo ga Yona!”

“Ga ke tliše selo ka matsogong a ka. Gabonolo ke kgomarela Lentšu la Gago!”

310 Ngwanešu, kgaetšedi, ga go selo se sebotse ka go motho e ka ba mang. Ga go selo se sebotse ka go e ka ba eng gape eupša Jesu Kriste. Gomme ke sesa godimo ga tshepišo ye nngwe le ye nngwe mo mosong wo. Gomme letšatši le lengwe ke letetše go namela ka Bogoneng bja Gagwe godimo ga Madi a tšholotšwego a Morena Jesu Kriste.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

311 Ke sesa godimo ga Lona. Ke sesa godimo ga Lona. E sego godimo ga boingwadišo bja ka, godimo ga kerekeleina ya ka, godimo ga toko ya ka mong, eupša ke sesa godimo ga Lentšu la Modimo. Ke dumela gore, ka Madi a toko a Jesu Kriste, letšatši le lengwe ke tla Mmona. Ke tla fetolwa le go dirwa go swana le mmele wa Gagwe mong wa letago. Ke tla ba ka seswantšho sa Gagwe. Ke tla Mmona bjalo ka ge A le.

312 Bjalo ka ge ke bona mengwaga e ngwegela godimo, go nna, moriri wa ka wo monnyane woo ke nago le ona, o fetogago wo mopududu, magetla a ka a kobama, ga ke sa ne botelele kudu. Mengwaga ye masometharo le metšo ke bile ka morago ga phuluphithi. Ke no duma feela ge nkabe ke na le maphelo a sekete nka kgonago go a fa bakeng sa Gagwe. Ke duma feela nkabe ke na le yona. Ke rata batho ba Gagwe.

313 O tshepetše go eng mosong wo? Mošomo tsoko wo mobotse woo o o dirilego? Kereke tsoko yeo o lego wa yona? A ka kgonthe o eme go Lentšu la Modimo? A ka kgonthe o itemogetše? A le kwele gore. . . A le bile le khonferense ya sephiri le Modimo, gomme Dipoelo di boile morago boka a dirile mo letšatšing la Pentecost? E sego kemedi ye nngwe, e sego go šišinya seatla mo gongwe, boipolelo bjo bongwe bja monagano, eupša godimo ga Mollo wa Moya wo Mokgethwa o etla ka bophelong bja gago wo o fetolago tšohle tše o di dirago le go di bolela? Ge o se wa ke wa ba le seo, a o ka phagamiša diatla tša gago gomme wa no re, “Nthapediše, Ngwanešu Branham. Ga ke . . .”? Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Nna, ka seatleng!

314 Go reng ka lena, Mapentecostal? Ba bangwe ba lena batho, bao le ba tsebago, bao le nogo—le nogo go ba ka setlwaedi le ya kerekeng, gomme le rata mmimo, gomme o—o ka dira boka pentecost, eupša, gabotse, thwi tlase ka botlase bja gago, o a tseba go ne se sengwe se a hlaela. Le a tseba go na le se sengwe se a hlaela. Ge o nyaka ka kgonthe, mosong wo, mo tafoleng tše tša difihlolo.

315 O a tseba, nka no se tsoge ka go bona gape mo difihlolong tše dingwe, eupša ke nyaka go go bona mo Selalelong mola go fedile. Ga se wa ke wa ba le boitemogelo bjoo, a o ka phagamiša seatla sa gago, wa re, “Nthapediše, Ngwanešu Branham. Bjale ke nyaka go ba . . .”? Modimo a go šegofatše. Yeo ke nnete.

316 O re, “A go phagamiša seatla sa ka go dira e ka ba eng?” Ge o e ra, go a dira. O tla go bona.

317 Bjale, o ntumela go ba mohlanka wa Gagwe. Batho ba bantši ba mpiditše moprofeta. Ga ke teleime go ba moprofeta. Aowa. Eupša ge o dumela gore Modimo o bolela le nna, ntheetše bjale. Ka tlhokofalo, ge o phagamiša seatla sa gago, dumela seo, gomme šetša se se diregago go wena. Bjale, ge A ka ntumelela go tseba se se lego ka pelong ya gago, ge A ka kgona go mpotša se o se rapeletšego pele o tloga gae, le se o se dirilego, mantšu a o a boletšego, se o se dirilego ka bophelong bja gago, le se o bego o le sona, le mo o tšwago, gomme go ya go direga eng go wena morago ga fa, gomme e a dira, gona ka kgonthe O bolela le nna bjale.

318 A re direng ye khonferense mosong wo. Go reng ka yona, Mamethodist, Mabaptist, Presbyterian, Mapentecostal, Maoneness, Matwoneess, oo, church of God, Assemblies of God, e ka ba eng o lego? A re no bang le khonferense. A re boneng ge re sa hloke lerato le lennyane, seng sa rena. A re boneng ge seo se ka se be mohuta wa go fodiša selo, ge re ka no ba le lerato le lennyane le ditlhompho, bontši, bakeng sa seng. A le tla e dira? Go lokile.

319 A re beng le e tee boka Ditiro 4, gomme o ipolela se sengwe le se sengwe o se dirilego seo se fošagetšego. Gomme thwi godimo ga tafola moo o lego, aletara yela moo re kgopetšego tšhegofatšo, mo aletareng ya lapa, tafola moo o lebogago Modimo bakeng sa borotheo bja tšatši ka tšatši.

320 Gomme, elelwang, ge le eja. Gobane le a ja, se sengwe se swanetše go hwa, gore le kgone go phela, nameng. A le be le tseba seo? Ge o eja nama, phoofolo e hwile. Ge o eja borotheo, korong e hwile. Ge o eja ditala, ditala di a hwa. Ke sebopego sa bophelo. Gomme tsela e nnoši o ka kgonago go phela, nameng, se sengwe se swanetše go hwa gore o kgone go phela nameng.

321 A ga e no ba selo, bagwera, go le laetša gore matlakala a mogo le dikgopolo tša madirwa ke motho di ka se šome? Se sengwe se swanetše go hwa, gore o kgone go phela Kagosafelego. Se sengwe se swanetše go hwa; e sego kereke, e sego wena. Ke, ke Kriste, o go hwetše. E amogele bjale, a o tla?

322 Ge re inamiša dihlogo tša rena, yo mongwe le yo mongwe a bolokile ka pelong ya gago se o se hlokago. Go fihla re kopana, a nke Modimo a go šegofatše.

323 Tate wa Legodimong, ke swere batheeletši ba ba go ratega ba batho. Gobane, ga ke tsebe. O a tseba, ye e ka no ba nako ya mafelelo. Selo se tee, O ka no tla pele ga bošego. O ka no tla pele nka kgona go boela morago gape. Go ne selo se tee sa kgonthe: O a tla. Nka no hwa. Nka no swanela go tlogela lefase. Go ne ba bantši ka fa. Ge nka tla ngwaga lehono, go tloga letšatši le, ga go pelaelo batho fa bao ba ka se bego fa; ba ile pele. Ye ke nako ya rena ya mafelelo, Morena, re ya go kopana. Ba bangwe ba rena ka mo, re a tseba, ye e tla ba kopano ya rena ya mafelelo mo

lefaseng. Nako ye e latelago ge ke kopana le bona e tla ba fale ka Kahlolong, gomme ke tla swanela go arabela se ke ba boditšego, bjalo ka modiredi mosong wo. Ke ba beile go Lentšu lela, Tate. Seo ke sohle ke tsebago go se dira.

³²⁴ Bjale go ne batho ba bantši bao ba boletšego, ka go khonferense ye mosong wo, ba nyaka go e boledišana le Wena. Ba a e dira bjale, Morena. Ba phagamišeditše diatla tša bona godimo. Ke dihlatse gore, ba—ba—ba, ba lapile, Morena. Ba lapile. Gomme ba a tseba dikhonferense tša lefase di fedile.

³²⁵ Ga go sa na dikhlofelo. Re ka se kgone go aga selo. Ditšhaba tšohle di na le athomo, haetrotšene, le dipomo tša mpholo, le diphatšamaru, le se sengwe le se sengwe, Morena. Lefase ka moka le a romomela le go romomela. Le ya go hlwekišwa gabotse ka pela, le go ba komana bakeng sa Mileniamo wo mogolo. O ya go šišinya, bjalo ka, diripana. O thekesela bjale go swana le monna wa letagwa a phokaela gae gare ga bošego, ka leswiswing. Ga a tsebe mo a yago.

³²⁶ O Tate, eupša go na le motheo. Go na le netefatšo, “Ka gore re amogela Mmušo wo o ka se kgonego go šuthišwa.” Ke a rapela, Tate, gore yo mongwe le yo mongwe o tla hlaganela go ya Mmušong wola mosong wo, ka go Kriste Jesu. Ba šegofatše, Tate, ge ba sa ne dihlogo tša bona di inamišitšwe, dipelo tša bona di inamišitšwe. Ba letile bjale bakeng sa karabo. Re ka khonferenseng. Romela karabo fase feela bjale, Tate, go yo mongwe le yo mongwe.

³²⁷ Ba bangwe ba bona ba hloka phološo. Ba bangwe, lekga la bona la mathomo. Ba bangwe bao ba . . . Gomme ba—ba no ya go lebala dithutotumelo tša bona. Bona, ba nyaka go hwetša Leo, ka tsela ye le tlogo tlase lekga la mathomo. Ba nyaka sephetho sa Gago. E sego sephetho sa kereke, e sego sephetho sa thutotumelo; eupša sephetho sa Beibele, sephetho seo Modimo a se dirilego ka go Ditiro 2, ge A rometše Moya wo Mokgethwa le Mollo godimo ga Kereke. Seo e bile sephetho sa Gagwe, ka fao kereke e swanetšego go phela, le se ba swanetšego go se dira. Go beeleng thoko se sengwe le se sengwe gape, Tate, re letetše sephetho seo. O Morena, romela maatla a Gago feela bjale gomme o kolobetše yo mongwe le yo mongwe.

Ge re sa ne dihlogo tša rena di inamišitšwe:

Ba be ba le kamoreng ya godimodimo,
Bohle ba be ba le mmero o tee,
Ge Moya wo Mokgethwa o fologile
Seo se tshepišitšwe ke Morena wa rena.

Leo ke Lentšu la Gagwe, tshepišo.

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale,

Rapela bjale.

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale;

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale
Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

O Morena, romela maatla a Gago feela . . .

³²⁸ Ke bona badiredi ba retollela batho go dikologa tafoleng, go rapela le bona. Yeo ke nnete.

. . . maatla feela . . .

³²⁹ Feela le se nagane re no be re eme fa re bolela. O fa.

O Morena . . .

Ge o le . . . O se ke wa lebelela yo mongwe gape. Tswalela mahlo a gago gomme o lebelele go Yena, ka tumelo.

Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

Elelwang:

Ba be ba le kamoreng ya godimodimo,
Bohle ba be ba le mmero o tee,
Ge Moya wo Mokgethwa o fologile
Seo se tshepišitšwe ke Morena wa rena.

³³⁰ Ke rena ba, dithutotumelo tšohle tša go fapana.

O Morena . . .

Re ka go—re ka go kopano bjale, bjale. Dumelang bjale.

O Morena, romela maatla a Gago.

³³¹ Lebelelang ka fao A bego a etla go rena beke ye. Šo Yena, thwi fa bjale, thwi hleng le lehlakore la gago, ge o ka no e dumela.

Bjale, gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale,
O Morena, romela a Gago . . .

³³² “Ke Go fa pelo ya ka, Morena. Ke Go fa se sengwe le se sengwe. Seatla sa ka sese. Ke—ke ikgafela nnamong go Wena gonabjale. Romela maatla a Gago godimo ga ka feela bjale.

Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

Gape:

O Morena . . .

E opeleng go fihla e eba kgonthe go lena. Le a bona? Bjale tswalela mahlo a gago, tswalela pelo ya gago go bošilo bjohle le bokantle bjohle.

. . . feela bjale,

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale,
Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale,

O . . .

Rapelang bjale. Mo kgopeleng Wona.

. . .maatla feela bjale.

O . . .

Ipolele diphošo tša gago.

. . . Morena, romela maatla a Gago feela bjale,
Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

³³³ Bjale, Tate, ke a rapela gore O tla hlwekiša pelo ye nngwe le ye nngwe. Re ipolela dibe tša rena. Re ipolela diphošo tša rena. Re bile phošo, Morena, bohle ba rena, mmogo. Bohle re molato. Re hlaelela letago la Modimo. O Modimo, a O ka se ke, ka kgaogelo le kwelobohloko, lebelela godimo ga rena, Morena? Re batho ba go hloka.

Gomme re bona pono ya go Tla ga Morena;
O gatakela ntle bofotlelo moo diterebe tša
bogale di bolokilwego;
O lokolotše legadima le bogale la lebelo ka
Tšhoša ya Gagwe ye šoro;
Therešo ya Gagwe, Beibele, e tšwelapele e
matšhetša pele, e matšhetša pele.

³³⁴ E matšha godimo ga dithutotumelo. E matšha godimo ga dikerekemaina. E matšha godimo ga se sengwe le se sengwe. Therešo ya gago e tšwelapele e matšhetša pele.

. . . romela maatla a Gago feela bjale,
O Morena, romela maatla a Gago feela bjale;
O Morena, romela maatla a Gago feela bjale
Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.
O Morena, romela maatla ale feela . . .

Ke a e dumela, Morena. Ke a e dumela.

O Morena, romela maatla a Gago feela bjale;
O Morena, romela maatla a Gago feela bjale
Gomme kolobetša yo mongwe le yo mongwe.

³³⁵ Ge mmimo o tšwelapele, gomme wena o rapela. Bjale, ge o hlwekiša pelo ya gago yohle, yohle e ipoletšwe, ka kgonthe o e beile mo aletareng bjale, bjale Yena ke Moprista yo Mogolo wa boipolelo bja gago. O kgona feela, feela go go thuša bjalo ka ge o e dumela. Ge o ipoletše dibe tša gago, ge o ipoletše diphošo tša gago, ge o dirile se sengwe le se sengwe, o ipoletše gore o be o dikadika kudu, e ka ba eng o e boletšego, bjale e beilwe godimo ga aletara ya sehlabelo. Bjale bea diatla tša gago godimo ga Jesu gomme o itsebagatše wenamong. O itsebagatša wenamong. Ka tumelo, bea diatla tša gago godimo ga Jesu. Gomme ka gona ge o dira, lebelela godimo go Yena gomme o re, “Ke a e amogela, Morena. Ke a Go dumela bjale.”

Ke a kgona, ke tla dira, ke a dumela;
ke a kgona, ke tla dira, ke a dira . . .


O e dumela ka pelo ya gago yohle bjale.

Ke a kgona, ke tla dira, ke a dumela
Gore Jesu o a mphološa bjale.

³³⁶ Oo, a o a e dumela bjale, ka sehlabelo sa gago godimo ga aletara, godimo ga aletara? Se o se beilego fase, tšohle diphapano tša gago, o se beile godimo ga aletara. Bjale, ka tumelo, bea diatla tša gago godimo ga Sehlabelo sa gago, Jesu, Yo a dutšego ka seatleng se setona sa Modimo, go go direla dipoelano, godimo ga boipolelo bja gago, gore o dumela ka pelo ya gago yohle gore O amogetše se o se neetšego go Yena. Ge o dumela gore Jesu Kriste o amogetše se o se neetšego go Yena mosong wo! “Ke Go fa bophelo bja ka, Morena. Ke be ke tonya. Ke be ke hloka phapano. Nna, ke dirile dilo tše ke bego ke se ka swanela go di dira. Eupša, go tloga iring ye, ke nyaka go sepelela godimo kgauswana le Wena. Gomme ke a dumela gore ke a e amogela. Ke bea diatla tša ka godimo ga Gago bjale, ge ke dira boipolelo bja ka.”

³³⁷ A o dumela seo? A o a dumela gore Modimo o kwele thapelo ya gago? Ge o dira, phagamišetša diatla tša gago godimo go Modimo, e re, “Ke a dumela O kwele thapelo ya ka. Ke dira boipolelo bja ka. Ke a dumela O kwa thapelo ya ka. Bjale ke ya go ema le go Go tumiša bakeng sa yona. Ke ya go Go fa ditebogo.”

³³⁸ Emelela ka maoto a gago bjale, gomme o re, “Ke a Go leboga, Morena. Ke a Go leboga, Morena. Ke a Go dumela. Bjale ke Go fa tumišo bakeng sa go mpha tiišetšo ka pelong ya ka.”

³³⁹ Bjale e nong go emiša diatla tša lena gomme le tumišeng Modimo, ka tsela ya fešene ya kgale, ka tsela ye Modimo a nyakago le dira. 

63-0608 Dikhonferense
Ramada Inn
Tucson, Arizona U.S.A.

NORTH SOTHO

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org